

Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić

Broj iz evidencije postupaka javnih nabavki: 52/18

Redni broj iz Plana javnih nabavki: 492

Mjesto i datum: Nikšić, 26.04.2018.godine

Na osnovu člana 54 stav 1 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić objavljuje na Portalu javnih nabavki

**TENDERSKU DOKUMENTACIJU
ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE
RADOVA ZA POTREBE HE “PIVA”**

Izvođenje radova na klimatizaciji podzemne komandne zgrade

SADRŽAJ TENDERSKE DOKUMENTACIJE

POZIV ZA JAVNO NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE	3
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ILI SPECIFIKACIJE PREDMETA JAVNE NABAVKE, ODNOSNO PREDMJER RADOVA	7
IZJAVA NARUČIOCA DA ĆE UREDNO IZMIRIVATI OBAVEZE PREMA IZABRANOM PONUĐAČU	18
IZJAVA NARUČIOCA (OVLAŠĆENO LICE, SLUŽBENIK ZA JAVNE NABAVKE I LICA KOJA SU UČESTVOVALA U PLANIRANJU JAVNE NABAVKE) O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA	19
IZJAVA NARUČIOCA (ČLANOVA KOMISIJE ZA OTVARANJE I VREDNOVANJE PONUDE I LICA KOJA SU UČESTVOVALA U PRIPREMANJU TENDERSKE DOKUMENTACIJE) O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA.....	20
METODOLOGIJA NAČINA VREDNOVANJA PONUDA PO KRITERIJUMU I PODKRITERIJUMIMA	21
OBRAZAC PONUDE SA OBRASCIMA KOJE PRIPREMA PONUĐAČ	23
NASLOVNA STRANA PONUDE	24
SADRŽAJ PONUDE.....	25
PODACI O PONUDI I PONUĐAČU	26
FINANSIJSKI DIO PONUDE	32
IZJAVA O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA NA STRANI PONUĐAČA, PODNOSIOCA ZAJEDNIČKE PONUDE, PODIZVOĐAČA /PODUGOVARAČA	33
DOKAZI O ISPUNJENOSTI OBAVEZNIH USLOVA ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNOG NADMETANJA.....	34
DOKAZI O ISPUNJAVANJU USLOVA STRUČNO-TEHNIČKE I KADROVSKE OSPOSOBLJENOSTI	35
NACRT UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI	41
NACRT UGOVORA O ORGANIZOVANJU I SPROVOĐENJU MJERA ZAŠTITE NA RADU I MEĐUSOBNIM PRAVIMA, OBAVEZAMA I ODGOVORNOSTIMA KOD PRUŽANJA USLUGA	49
UPUTSTVO PONUĐAČIMA ZA SAČINJAVANJE I PODNOŠENJE PONUDE.....	55
OVLAŠĆENJE ZA ZASTUPANJE I UČESTVOVANJE U POSTUPKU JAVNOG OTVARANJA PONUDA.....	60
UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU	61

POZIV ZA JAVNO NADMETANJE U OTVORENOM POSTUPKU JAVNE NABAVKE

I Podaci o naručiocu

Naručilac: Elektroprivreda Crne Gore AD	Lice za davanje informacija: Vladimir Nikčević
Adresa: Vuka Karadžića br. 2	Poštanski broj: 81400
Sjedište: Nikšić	Identifikacioni broj: 02002230
Telefon: +382 40 204 220	Faks: +382 40 214 247
Elektronska pošta (e-mail): vladimir.nikcevic@epcg.com	Internet stranica (web): www.epcg.com

II Vrsta postupka

- otvoreni postupak.

III Predmet javne nabavke

a) **Vrsta predmeta javne nabavke**

Radovi

b) **Opis predmeta javne nabavke**

Izvođenje radova na klimatizaciji podzemne komandne zgrade, evidentirana u Planu javnih nabavki br. 10-00-5580 od 31.01.2018. godine pod rednim brojem 492.

c) **CPV – Jedinstveni rječnik javnih nabavki**

45251100-2 Radovi na izgradnji elektrana
45259000-7 Popravljanje i održavanje postrojenja

IV Zaključivanje okvirnog sporazuma

Zaključuje se okvirni sporazum:

ne

V Način određivanja predmeta i procijenjena vrijednost javne nabavke:

Procijenjena vrijednost predmeta nabavke bez zaključivanja okvirnog sporazuma
Predmet javne nabavke se nabavlja:

kao cjelina, procijenjene vrijednosti sa uračunatim PDV-om **240.000,00€**;

VI Mogućnost podnošenja alternativnih ponuda

ne

VII Uslovi za učesće u postupku javne nabavke

a) Obavezni uslovi

U postupku javne nabavke može da učestvuje samo ponuđač koji:

- 1) je upisan u registar kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata;
- 2) je uredno izvršio sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa u skladu sa zakonom, odnosno propisima države u kojoj ima sjedište;
- 3) dokaže da on odnosno njegov zakonski zastupnik nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela organizovanog kriminala sa elementima korupcije, pranja novca i prevare;
- 4) ima dozvolu, licencu, odobrenje ili drugi akt za obavljanje djelatnosti koja je predmet javne nabavke, ukoliko je propisan posebnim zakonom.

Uslovi iz stava 1 ove tačke ne odnose se na fizička lica: umjetnike, naučnike i kulturne stvaraoce.

Dokazivanje ispunjenosti obaveznih uslova

Ispunjenost obaveznih uslova dokazuje se dostavljanjem:

- 1) dokaza o registraciji kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata sa podacima o ovlaštenim licima ponuđača;
- 2) dokaza izdatog od organa nadležnog za poslove poreza da su uredno prijavljene, obračunate i izvršene sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa do 90 dana prije dana javnog otvaranja ponuda, u skladu sa propisima Crne Gore, odnosno propisima države u kojoj ponuđač ima sjedište;
- 3) dokaza nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, koji ne smije biti stariji od šest mjeseci do dana javnog otvaranja ponuda;
- 4) dokaza o posjedovanju važeće dozvole, licence, odobrenja, odnosno drugog akta izdatog od nadležnog organa i to:

Ponuđač treba da posjeduje i u ponudi dostavi sljedeće dokaze:

- *Licencu projektanta i izvođača radova za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenja objekata, djelatnost građevinska;*
- *Licencu projektanta i izvođača radova za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenja objekata, djelatnost mašinska;*
- *Licencu projektanta i izvođača radova za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenja objekata, djelatnost elektrotehnička;*
- *Licencu ovlaštenog inženjera zaposlenog kod Ponuđača za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenja objekata, djelatnost građevinska (u ponudi dostaviti i dokaz o zaposljenju - kopija radne knjižice, kopija prijave o osiguranju);*
- *Licencu ovlaštenog inženjera zaposlenog kod ponuđača za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenja objekata, djelatnost mašinska (u ponudi dostaviti i dokaz o zaposljenju - kopija radne knjižice, kopija prijave o osiguranju).*

- *Licencu ovlaštenog inženjera zaposlenog kod ponuđača za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenja objekata, djelatnost elektrotehnička (u ponudi dostaviti i dokaz o zaposljenju - kopija radne knjižice, kopija prijave o osiguranju).*

b) Fakultativni uslovi

b1) ekonomsko-finansijska sposobnost

Ispunjenost uslova ekonomsko-finansijske sposobnosti dokazuje se dostavljanjem:

Ne zahtjeva se.

b2) Stručno-tehnička i kadrovska osposobljenost

Ispunjenost uslova stručno - tehničke i kadrovske osposobljenosti u postupku javne nabavke radova dokazuje se dostavljanjem sljedećih dokaza, i to:

liste radova koji su izvedeni u posljednjih pet godina, sa rokovima izvođenja radova, uključujući vrijednost, vrijeme i lokaciju izvođenja;

izjave o obrazovnim i profesionalnim kvalifikacijama ponudaca, kvalifikacijama rukovodećih lica i posebno kvalifikacijama lica koja su odgovorna za izvođenje konkretnih radova;

izjave o tehničkoj opremi koju ponuđač ima na raspolaganju za izvođenje konkretnih radova;

izjave o namjeri i predmetu podugovaranja, odnosno angažovanja podizvođača sa spiskom podugovarača, odnosno podizvođača sa bližim podacima (naziv, adresa, procentualno učešće i opis radova koje će obavljati podizvođač).

S obzirom na to da predmet obuhvata i nabavku roba, koje su potrebne za izvođenje radova, naručilac predviđa i uslove za nabavku tih roba :

uzoraka, opisa, odnosno fotografija roba koje su predmet isporuke, a čiju je vjerodostojnost ponuđač obavezan potvrditi, ukoliko to naručilac zahtijeva:

Tehnički opis ponuđene opreme.

VIII Rok važenja ponude

Period važenja ponude je 90 dana od dana javnog otvaranja ponuda.

IX Garancija ponude

da

Ponuđač je dužan dostaviti bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2% procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 5 dana nakon isteka važenja ponude.

X Rok i mjesto izvršenja ugovora

a) Vrijeme izvršenja ugovora je do 60 dana od dana obostranog potpisivanja ugovora, odnosno uvođenja izvođača u posao.

b) Mjesto izvršenja ugovora je HE „Piva”.

XI Jezik ponude:

crnogorski jezik i drugi jezik koji je u službenoj upotrebi u Crnoj Gori, u skladu sa Ustavom i zakonom.

Katalozi i tehnički prospekti mogu biti i na engleskom jeziku.

XII Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude:

ekonomski najpovoljnija ponuda, sa slijedećim podkriterijumima:

najniža ponuđena cijena

broj bodova

70

kvalitet

broj bodova

30

XIII Vrijeme i mjesto podnošenja ponuda i javnog otvaranja ponuda

Ponude se predaju radnim danima od 8 do 16 sati, zaključno sa danom 05.06.2018.godine do 11 sati.

Ponude se mogu predati:

neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi Ul. Vuka Karadžića broj 2, Nikšić.

preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Ul. Vuka Karadžića broj 2, Nikšić.

Javno otvaranje ponuda, kome mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici ponuđača sa priloženim punomoćjem potpisanim od strane ovlašćenog lica, održaće se dana 05.06.2018.godine u 12 sati, u prostorijama Elektroprivrede Crne Gore AD, Upravna zgrada, na adresi Ul. Vuka Karadžića broj 2, Nikšić.

XIV Rok za donošenje odluke o izboru najpovoljnije ponude

Odluka o izboru najpovoljnije ponude donijeće se u roku od 90 dana od dana javnog otvaranja ponuda.

XV Drugi podaci i uslovi od značaja za sprovođenje postupka javne nabavke

Rok i način plaćanja

Rok plaćanja je: u roku od 60 (šezdeset) dana od dana ispostavljanja fakture za izvedene radove, ovjerene od strane nadležnog organa Naručioca.

Način plaćanja je: virman.

Sredstva finansijskog obezbjeđenja ugovora o javnoj nabavci

Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da prije zaključivanja ugovora o javnoj nabavci dostavi naručiocu:

garanciju za dobro izvršenje posla u iznosu od 5% od vrijednosti ugovora, sa rokom važnosti 10 (deset) dana dužem od ponuđenog roka za izvođenje radova.

Izvođač radova sa kojim se potpiše ugovor je dužan da 24 (dvadesetčetiri) sata prije isticanja roka važnosti garancije za dobro izvršenje posla dostavi naručiocu:

garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku u iznosu od 5% od vrijednosti Ugovora, sa rokom važnosti do isteka garantnog roka.

Tajnost podataka

Tenderska dokumentacija ne sadrži tajne podatke.

**TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ILI SPECIFIKACIJE PREDMETA
JAVNE NABAVKE, ODNOSNO PREDMJER RADOVA**

**SPECIFIKACIJA
mašinskih i građevinskih radova, materijala i opreme
za klimatizaciju podzemne komandne zgrade**

Red. br.	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike	Jedinica mjere	Količina
1.	Izvođenje	SISTEM ZA DOPREMU SVJEŽEG VAZDUHA (isporuka materijala i opreme i izvođenje radova)		
1.1.	mašinskih i građevinskih radova na klimatizaciji podzemne komandne zgrade	V-01 Ventilaciona komora za spoljnu ugradnju, servisna strana lijeva +8.000 m ³ /h; +610 Pa Usisna sekcija sa zaštitnom kapom, mrežicom i demperom Potisni ventilator protok: 8.000m ³ /h, napor: 646Pa, snaga na vratilu 2.0 kW snaga motora: 3.0 kW, 3x400V 50Hz frekventni kontroler sa daljinskim upravljanjem 0...10 V servisni prekidač Prigušivač buke L=900 mm Potisna sekcija sa fleksibilnom vezom od impregniranog platna Postolje visine 70 mm dimenzije komore (DxŠxV): 2940 x 1280 x 1031 mm težina cca: 500 kg 3.0 kW, 3x400 V	kompl.	1
1.2.		Dimna klapna, elektromotorna, 24 V bez opruge, TROX ili ekvivalent, EK / 1200 x 300 x 500 / Z28	kom.	1
1.3.		Dimna klapna, elektromotorna, 24 V bez opuge, TROX ili ekvivalent, EK / 800 x 400 x 500 / Z28	kom.	2
1.4.		Zaštitna žaluzina, TROX ili ekvivalent, WG / 800 x 495	kom.	1
1.5.		Natpritisna klapna, TROX ili ekvivalent, ARK2 / 600 x 1665 / 22 / 60 Pa	kom.	1
1.6.		Pravougaoni kanali od pocinkovanog lima standardne debljine. (način spajanja, ukrućenja, oslanjanja prema DIN 24190 / 24191)	kg	1620
1.7.		Pomoćni materijal za spajanje, nošenje i zaptivanje	kompl.	1
1.8.		Razni profilni čelik za izradu postolja i nosača	kg	40
1.9.		Čišćenje od korozije i dvostruko miniziranje svih čeličnih cijevnih vodova, sabirnika i razdjelnika i konstrukcije	m ²	2
1.10.		Elektromotorni pokretač dempera, sa opugom, JC ili ekvivalent, 20 Nm, 3P - M9220-BGC-1, 24 VAC	kom.	1
1.11.		Diferencijalni presostat 50...500 Pa - PEK500	kom.	1
1.12.		Kanalski detektor dima, Siemens ili ekvivalent, OOH740 + FDBZ290	kom.	1
1.13.		Elektromagnet za vrata, JIS 1802, 24V	kom.	2
1.14.		Protivpožarna vrata	kom.	2

2.	SISTEM ZA KLIMATIZACIJU KOMANDNE ZGRADE (isporuka materijala i opreme i izvođenje radova)		
2.1.	<p>KK-02 Klimatizacijska komora, dvospratna, servisna strana lijeva +8.000 m³/h; +300 Pa ; -6.600 m³/h; +300 Pa Potisna strana: Usisna sekcija sa EM demperom i fleksibilnom vezom Prigušivač buke L=600 mm Grubi predfilter klase G4 Vrećasti filter klase F5 Mješna sekcija sa demperom optičajnog vazduha 3.600 m³/h Pločasti rekuperator sa EM bajpas demperom (efik. 55%) DX grijač / hladnjak, u paru 8.000 m³/h; 1.3...24°C; +62 kW; 27.2°C/50%rH...17°C; -40 kW Sekcija parnog ovlaživača sa eliminatorom kapi Potisni ventilator protok: 8.000m³/h, napor: 940Pa, snaga na vratilu 2.91 kW snaga motora: 4.0 kW, 3x400V 50Hz frekventni kontroler sa daljinskim upravljanjem 0...10V Prigušivač buke L=600 mm Potisna sekcija sa fleksibilnom vezom od impregniranog platna Odsisna strana: Usisna sekcija sa fleksibilnom vezom Grubi predfilter klase G3 Vrećasti filter klase F5 Prigušivač buke L=600 mm Odsisni ventilator protok: 6.600m³/h, napor: 785Pa, snaga na vratilu 2.0 kW snaga motora: 3.0 kW, 3x400V 50Hz frekventni kontroler sa daljinskim upravljanjem 0...10V - mješna sekcija sa optičajnim vazduhom - pločasti rekuperator Prigušivač buke L=600 mm Potisna sekcija sa zaštitnom mrežom Postolje visine 70 mm dimenzije komore (DxŠxV): 7320 x 1280 x 2062 mm težina cca: 1850 kg 8.0 kW, 3x400V</p>	kompl.	1
2.2.	<p>Kanalski uređaj za prečišćavanje vazduha na bazi bipolarnu jonizaciju sa staklenim jonizacionim cijevima i ramom za montažu u kanal, Bioclimatic GmbH, Njemačka ili ekvivalent, sljedećih tipova i tehničkih karakteristika: model: aerotron MC1300 sa montažnim ramom, 2 kompleta vrsta pražnjenja: DBD dimenzije (L/W/H): 190 x 390 x 630 mm masa: ~ 7 kg pad pritiska: ~6 Pa tip jonizacionih cijevi: standardne F broj jonizacionih cijevi: 9 dužina jonizacione cijevi: 520 mm prečnik jonizacione cijevi: 38 mm masa jonizacione cijevi: ~0,255 kg zahtijevana dubina kanala: 600 mm el. zaštita: IP 44 temp. radni opseg: -20 do 60 °C dimenzije montažnog rama (L/W/H): 390/190/10 mm 70 W, 1x230V</p>	kompl.	1

2.3.		Regulator kvaliteta vazduha za kanalske uređaje za prečišćavanje vazduha na bazi bipolarne jonizacije (poz. 1.) sa detektorom ulaznog signala, ulazom povratnog signala, izlazom za povratni signal (potencijalno slobodan), sa ručnim pred-podešavanjem intenziteta jonizacije i maksimalno dopuštenim nivoom ozona u tretiranom prostoru, Bioclimatic GmbH, Njemačka ili ekvivalent, sljedećih tipova i tehničkih karakteristika: model: MC AQC-01 dimenzije (L/W/H): 285/215/145 mm masa: ~6 kg 1150 W, 1x230V	kom.	1
2.4.		Ozon senzor za instalaciju u kanale za vazduh, Bioclimatic GmbH, Njemačka ili ekvivalent, sljedećih tipova i tehničkih karakteristika: model: MC OD-01 radna temperatura: 5 – 40 °C rel. vlaga: max 85 % mjerni opseg: 0 – 200 ppb dimenzije (L/W/H): 80/120/55 mm	kom.	1
2.5.		VOC senzor za instalaciju u kanale za vazduh, Bioclimatic GmbH, Njemačka ili ekvivalent, sljedećih tipova i tehničkih karakteristika: model: MC AQD-01 radna temperatura: 5 – 40 °C rel. vlaga: max 85 % dimenzije (L/W/H): 80/55/82 mm	kom.	1
2.6.		V-03 - sanitarni odsis Kanalski pravougaoni ventilator, Systemair ili ekvivalent, tip: RS 40-20 M GL= 600 m ³ /h; H=200 Pa 107 W, 1x230V, 0.47A	kom.	1
2.7.		V-03 - sanitarni odsis Fleksibilne veze DS 40-20	kom.	2
2.8.		V-04 - odsis FM-200 Kanalski pravougaoni ventilator, Systemair ili ekvivalent, tip: KT 70-40 GL= 2.770 m ³ /h; H=800 Pa 4186 W, 3x400V, 7.15A	kom.	1
2.9.		V-05 - odsis CO2 Demontaža postojećih ventilatora i montaža na novu poziciju, komplet sa preradom usisnih kanalskih veza - potisni kanali se izvode novi	kompl.	1
2.10.		VRV inverter toplotna pumpa, Carrier ili ekvivalent, komplet povezana sa DX izmjenjivačem u KK-02, puštena u rad RAS 10 FSNM1; +31.5 / -28 kW DX kit AXV-10.0E1 kontroler PC-ARFPE 8.7 kW, 3x400V, 12.7A	kompl.	2
2.11.		Parni ovlaživač, komplet sa distributorima pare i sopstvenom automatikom i senzorima relativne vlage i graničnim higrostatom, Hygromatic ili ekvivalent HY45; 45 kg/h 33.8 kW, 3x400V, 48.8A	kompl.	1
2.12.		Duplex omekšivač vode, Hydrolux ili ekvivalent, D-1035 RX73; za 1000 l/h 300 W, 1x230V	kompl.	1
2.13.		Aluminijumska ventilaciona rešetka, jednoreda, divergentna, bez regulatora protoka, TROX ili ekvivalent, ASL-A / 225 x 125	kom.	12

2.14.	Aluminijumska ventilaciona rešetka, jednoreda, divergentna, bez regulatora protoka, TROX ili ekvivalent, ASL-A / 325 x 125	kom.	6
2.15.	Aluminijumska ventilaciona rešetka, jednoreda, divergentna, bez regulatora protoka, TROX ili ekvivalent, ASL-A / 425 x 125	kom.	4
2.16.	Aluminijumska ventilaciona rešetka, jednoreda, divergentna, sa regulatorom protoka, TROX ili ekvivalent, ASL-AG / 225 x 125	kom.	5
2.17.	Aluminijumska ventilaciona rešetka, jednoreda, divergentna, sa regulatorom protoka, TROX ili ekvivalent, ASL-AG / 425 x 125	kom.	4
2.18.	Aluminijumska ventilaciona rešetka, jednoreda, divergentna, sa regulatorom protoka, TROX ili ekvivalent, ASL-AG / 525 x 125	kom.	1
2.19.	Aluminijumska ventilaciona rešetka, jednoreda, sa fiksnim lamelama, sa regulatorom protoka, TROX ili ekvivalent, AH-0-AG / 525 x 125	kom.	6
2.20.	Aluminijumska ventilaciona rešetka, jednoreda sa vertikalnim lamelama, divergentna, sa regulatorom protoka, TROX ili ekvivalent, VAT-AG / 225 x 125	kom.	6
2.21.	Aluminijumska ventilaciona rešetka, jednoreda sa vertikalnim lamelama, divergentna, sa regulatorom protoka, TROX ili ekvivalent, VAT-AG / 325 x 125	kom.	2
2.22.	Ventilacioni ventil, aluminijumski, za izvlačenje vazduha, TROX ili ekvivalent, LVS / 100	kom.	5
2.23.	Ventilacioni ventil, aluminijumski, za izvlačenje vazduha, TROX ili ekvivalent, LVS / 125	kom.	4
2.24.	Kanalski regulatori konstantnog protoka vazduha (CAV), bez pomoćne energije, okrugli, TROX ili ekvivalent, VFL / 100	kom.	4
2.25.	Kanalski regulatori konstantnog protoka vazduha (CAV), bez pomoćne energije, okrugli, TROX ili ekvivalent, VFL / 125	kom.	16
2.26.	Kanalski regulatori konstantnog protoka vazduha (CAV), bez pomoćne energije, okrugli, TROX ili ekvivalent, VFL / 160	kom.	4
2.27.	Kanalski regulatori konstantnog protoka vazduha (CAV), bez pomoćne energije, okrugli, TROX ili ekvivalent, VFL / 200	kom.	14
2.28.	Kanalski demper sa garantovanim zaptivanjem, komplet sa elektromotorom on-off, 24 VAC, TROX ili ekvivalent, JZ-LL-AL / 300 x 200 / Z18	kom.	1
2.29.	Kanalski demper sa garantovanim zaptivanjem, komplet sa elektromotorom on-off, 24 VAC, TROX ili ekvivalent, JZ-LL-AL / 400 x 300 / Z18	kom.	1
2.30.	Protivpožarna klapna pravougaona, elektromotorna sa oprugom, 230V, TROX ili ekvivalent, FKA / 200 x 200 x 240 / Z43	kom.	7
2.31.	Protivpožarna klapna pravougaona, elektromotorna sa oprugom, 230V, TROX ili ekvivalent, FKA / 250 x 200 x 240 / Z43	kom.	1
2.32.	Protivpožarna klapna pravougaona, elektromotorna sa oprugom, 230V, TROX ili ekvivalent, FKA / 300 x 300 x 240 / Z43	kom.	1

2.33.	Protivpožarna klapna pravougaona, elektromotorna sa oprugom, 230V, TROX ili ekvivalent, FKA / 350 x 200 x 240 / Z43	kom.	2
2.34.	Protivpožarna klapna pravougaona, elektromotorna sa oprugom, 230V, TROX ili ekvivalent, FKA / 350 x 250 x 240 / Z43	kom.	2
2.35.	Protivpožarna klapna pravougaona, elektromotorna sa oprugom, 230V, TROX ili ekvivalent, FKA / 400 x 200 x 240 / Z43	kom.	2
2.36.	Protivpožarna klapna pravougaona, elektromotorna sa oprugom, 230V, TROX ili ekvivalent, FKA / 400 x 250 x 240 / Z43	kom.	3
2.37.	Protivpožarna klapna pravougaona, elektromotorna sa oprugom, 230V, TROX ili ekvivalent, FKA / 550 x 300 x 240 / Z43	kom.	1
2.38.	Protivpožarna klapna pravougaona, elektromotorna sa oprugom, 230V, TROX ili ekvivalent, FKRS / 125 / Z43	kom.	2
2.39.	Protivpožarna klapna pravougaona, elektromotorna sa oprugom, 230V, TROX ili ekvivalent, FKRS / 160 / Z43	kom.	2
2.40.	Pravougaoni kanali od pocinkovanog lima standardne debljine. (način spajanja, ukrućenja, oslanjanja prema DIN 24190 / 24191)	kg	7240
2.41.	Pomoćni materijal za spajanje, nošenje i zaptivanje	kompl.	1
2.42.	Razni profilni čelik za izradu postolja i nosača	kg	60
2.43.	Čišćenje od korozije i dvostruko miniziranje svih čeličnih cijevnih vodova, sabirnika i razdjelnika i konstrukcije	m ²	3
2.44.	Indukcioni plafonski uređaj, aktivna rashladna greda, TROX ili ekvivalent, DID 642-2-HP-LR-0-A1 / 1200 x 1200 x 593	kom.	12
2.45.	Toplotna pumpa vazduh-voda, Carrier ili ekvivalent, komplet sa hidro modulom 30 AW 008 AC; +7.2 / -7.8 kW 1.48 kW, 1x230V	kom.	1
2.46.	Cirkulaciona pumpa za vodu, Grundfos ili ekvivalent, Q=1.5 m ³ /h; H=35 kPa Alpha2 26-60 180 45 W, 1x230V	kom.	1
2.47.	Akumulator hladne/tople vode NP6, prema detalju zapremina 300 litara	kom.	1
2.48.	Kuglasti ventil sa ručicom, TA serija 500 ili ekvivalent, DN10	kom.	12
2.49.	Kuglasti ventil sa ručicom, TA serija 500 ili ekvivalent, DN15	kom.	1
2.50.	Kuglasti ventil sa ručicom, TA serija 500 ili ekvivalent, DN25	kom.	7
2.51.	Ventil kosi ručni, za balansiranje protoka sa priključcima za manometar, navojni, sa ispusnom slavinom, Danfoss tip MSV-B ili ekvivalent, DN 10	kom.	12
2.52.	Hidraulička skretnica - razdjelnik DN50 / 4 x DN25; 2 x DN15	kom.	1
2.53.	Automatsko odzračno lonče 1/2"	kom.	2
2.54.	Odzračni sud komplet sa prelivnom cijevi i slavinom za ispuštanje 1/2", dimanzija: Ø54 x 100 mm	kom.	2
2.55.	Termometar 0 +60 °C, Vika ili ekvivalent	kom.	4
2.56.	Manometar 0-4 bar, komplet sa slavinicom, Vika ili ekvivalent	kom.	1
2.57.	Bakarne tvrde cijevi po EN 1057	m'	28

		Ø 12 x 1		
2.58.		Bakarne tvrde cijevi po EN 1057 Ø 15 x 1	m'	8
2.59.		Bakarne tvrde cijevi po EN 1057 Ø 18 x 1	m'	8
2.60.		Bakarne tvrde cijevi po EN 1057 Ø 22 x 1	m'	12
2.61.		Bakarne tvrde cijevi po EN 1057 Ø 28 x 1	m'	30
2.62.		Materijal za spajanje, varenje, zaptivanje, koljena, pokretni i nepokretni oslonci, cijevne redukcije itd.	kompl.	1
2.63.		Toplotna izolacija cjevovoda izolacijom sa parnom branom, ARMAFLEX AF ili ekvivalent, AF-4-012	m'	28
2.64.		Toplotna izolacija cjevovoda izolacijom sa parnom branom, ARMAFLEX AF ili ekvivalent, AF-4-015	m'	8
2.65.		Toplotna izolacija cjevovoda izolacijom sa parnom branom, ARMAFLEX AF ili ekvivalent, AF-4-018	m'	8
2.66.		Toplotna izolacija cjevovoda izolacijom sa parnom branom, ARMAFLEX AF ili ekvivalent, AF-4-022	m'	12
2.67.		Toplotna izolacija cjevovoda izolacijom sa parnom branom, ARMAFLEX AF ili ekvivalent, AF-4-028	m'	30
2.68.		Senzor temperature za vazduh, kanalski, JC ili ekvivalent TS-6360 D-D10	kom.	4
2.69.		Senzor temperature za tečnost, Siemens ili ekvivalent, QAE 2120.010	kom.	1
2.70.		Prostorni senzor temperature, Siemens ili ekvivalent, QAA64	kom.	1
2.71.		Trokraki regulacioni ventil, Siemens ili ekvivalent, DN25 NP10, Kvs=10, VVG41.20 motorni pogon ventila 24V, 0...10V SAX61.03	kom.	1
2.73.		Elektromotorni pokretač dempera, JC ili ekvivalent, 20 Nm, 3P - M9220-BGC-1 24 VAC	kom.	6
2.74.		Diferencijalni presostat 50...500 Pa - PEK500	kom.	6
3.		DEMONTAŽNI RADOVI (demontaža, sječenje i iznošenje)		
3.1.		Postojeći sistem klimatizacije komandne zgrade: Klima komora Parni ovlaživač Ekspanzioni tank Rashladni agregat RC Elektro razvodni orman Ventilatori za aku baterije Kanalski ventilator sanitarnog odsisa Aksijalni ventilator svježeg vazduha	kompl.	1
3.2.		Klima blok II	kg	8.400
3.3.		Pumpe, razne	kom.	6
3.4.		Ventili i ostala armatura, raznih dimenzija do DN100	kom.	40
3.5.		Cjevovodi razni	kg	1.100

3.6.		Rešetke i ostali elementi na ventilacionim kanalima	kom.	66
3.7.		Ventilacioni kanali Komandna zgrada Evakuacioni tunel	kg	10.200
3.8.		Spuštena tavanica u komandnoj sobi	m ²	80
4.		GRAĐEVINSKI RADOVI		
4.1.		Proširenje platoa iznad izlazne građevine iz evakuacionog tunela	m ³	6,5
4.2.		Izravnanje svoda evakuacionog tunela	m ³	3,4
4.3.		Proširenje prelaza iz evakuacionog tunela ka istražnoj galeriji	m ³	6,9
4.4.		Betonski radovi - izrada parapeta	kompl.	1
4.5.		Bravarski radovi - ugradnja vrata	kom.	2
4.6.		Suvomontažni radovi	paušal.	
4.6.1.		Pregradni zidovi	m ²	44
4.6.2.		Tavanica	m ²	9,5
4.7.		Molerski radovi	kompl.	1
5.		IZRADA ZAŠTITE ZA VENTILATORE (izrada i montaža)		
5.1.		Izrada zaštitne kape / mreže protiv padajućeg kamenja, iznad V-01	m ²	10
6.		TAVANICA U KOMANDNOJ SOBI (isporuka materijala i opreme i izvođenje radova)		
6.1.		Nova spuštena tavanica u komandnoj sobi, 10 cm niže od postojeće	m ²	80
6.2.		Fluo cijevi 4 x 18 W	kom.	15
7.		ZAVRŠNI RADOVI		
7.1.		Po završetku pregleda izvedenih radova izvršiti sva potrebna, propisima predviđena ispitivanja. Nakon izvršenih mjerenja izvođač će napraviti protokol i dostaviti investitoru sve potrebne ateste uz ovjeru dobijenih vrijednosti.	kompl.	1
7.2.		Obuka kadrova korisnika za osnovni servis i intervencije na opremi, upoznavanje tehničke službe korisnika sa izvedenom instalacijom.	kompl.	1
7.3.		Izrada projekta izvedenog stanja i tehničkih uputstava za rukovanje i održavanje, u 3 primjerka	kompl.	1

SPECIFIKACIJA
elektro radova, materijala i opreme
za klimatizaciju podzemne komandne zgrade

Red. br.		Opis	Jedinica mjere	Količina
1.	Izvođenje elektro radova na klimatizaciji podzemne	RAZVODNI ORMAR		
1.1		Kučište stojećeg ormara u zaštiti IP55, prefabrikovano, plastificirano, dim. 2000(v)×800(s)×250(d)mm, Rittal ili ekvivalent	par	1
1.2		Bočne stranice za kućista iz prethodne pozicije dim. 2000(v) × 250(d)mm	kom.	1
1.3		Kompakt prekidač, 160A, 25kA, 3p, sa fiksnom kratkospojnom (10In) i podesivom prekostrujnom zaštitom R160A, Schneider Electric ili ekvivalent	kom.	1
1.4		Naponski okidac, 220/250V, 50Hz, za prekidač iz prethodne pozicije	kom.	4

1.5	komandne zgrade	Automatski osigurač, 1p, 2A, C, 10kA, Schneider Electric ili ekvivalent	kom.	2
1.6		Automatski osigurač, 1p, 4A, C, 10kA, Schneider Electric ili ekvivalent	kom.	3
1.7		Automatski osigurač, 1p, 10A, C, 10kA, Schneider Electric ili ekvivalent	kom.	1
1.8		Automatski osigurač, 1p, 16A, C, 10kA, Schneider Electric ili ekvivalent	kom.	2
1.9		Automatski osigurač, 3p, 32A, C, 10kA, Schneider Electric ili ekvivalent	kom.	1
1.10		Automatski osigurač, 3p63A, C, 10kA, Schneider Electric ili ekvivalent	kom.	1
1.11		Transformator 230/24VAC, 250VA, Schneider Electric ili ekvivalent	kom.	1
1.12		Motorni zaštitni prekidač sa fiksnom kratkospojnom (13lth) i podesivom prekostrujnom zaštitom 0,25- 0,4A, Schneider Electric ili ekvivalent	kom.	1
1.13		Motorni zaštitni prekidač sa fiksnom kratkospojnom (13lth) i podesivom prekostrujnom zaštitom 0,4-0,63A, Schneider Electric ili ekvivalent	kom.	1
1.14		Motorni zaštitni prekidač sa fiksnom kratkospojnom (13lth) i podesivom prekostrujnom zaštitom 0,63-10A, Schneider Electric ili ekvivalent	kom.	1
1.15		Blok pomoćnih kontakata 1n/o+1n/c za montažu na bok motornog zaštitnog prekidača, Schneider Electric ili ekvivalent	kom.	3
1.16		Adapter za direktnu montazu na šinski razvod motornog zaštitnog prekidača i kontaktora, 32A, sa 2 montazne DIN sine, Woehner ili ekvivalent	kom.	3
1.17		Kontaktor 3p, 9A (AC3), za komandni napon 230V, 50Hz, sa 1n/o pomoćnim kontaktom, Schneider Electric ili ekvivalent	kom.	3
1.18		Sklopka sa osiguračima D0,3p, 16A, Schneider Electric ili ekvivalent	kom.	2
1.19		Patron D0 osigurača, 16A, gG, sa kalibarskim prstenom D02, Schneider Electric ili ekvivalent	kom.	6
1.20		Minijaturno rele, sa 4 preklopna kontakta za komandni napon 24VAC, Schneider Electric ili ekvivalent	kom.	51
1.21		Minijaturno rele, sa 2 preklopna kontakta za komandni napon 24VAC, Schneider Electric ili ekvivalent	kom.	17
1.22		Podnozje minijaturnog relea sa 4 preklopna kontakta, Schneider Electric ili ekvivalent	kom.	51
1.23		Podnozje minijaturnog relea sa 2 preklopna kontakta, Schneider Electric ili ekvivalent	kom.	17
1.24		Tijelo tastera, sa tipkom crne boje, za montažu u vrata razvodnog ormara i za otvor 22,5mm	kom.	2
1.25		Tijelo tastera sa gljivastom tipkom crvene boje 40mm, za montažu u vrata razvodnog ormara i za otvor 22,5mm, Schneider Electric ili ekvivalent	kom.	1
1.26		Taster u kućištu sa gljivastom tipkom crvene boje 40mm, za montažu na zid IP55, Schneider Electric ili ekvivalent	kom.	1
1.27		Kontakt blok za tastere, sa 1 NO kontaktom, Schneider Electric ili ekvivalent	kom.	1
1.28		Kontakt blok za tastere, sa 1 NC kontaktom, Schneider Electric ili ekvivalent	kom.	1
1.29		Prekidač 0-1, 1p, 10A	kom.	4
1.30		Prekidač 1-0-2, 2p, 10A	kom.	2
1.31		Frekventni regulator, 4kW, 400VAC, sa ugradjenim PID regulatorom, prilagodjen za HVAC aplikacije, sa mrežnom prigušnicom za eliminaciju viših harmonika i filterom B za zaštitu od elektromagnetnih smetnji, Danfoss ili ekvivalent	kom.	1
1.32		Frekventni regulator, 5,5kW, 400VAC, sa ugradjenim PID regulatorom, prilagodjen za HVAC aplikacije, sa mrežnom prigušnicom za eliminaciju viših harmonika i filterom B za zaštitu od elektromagnetnih smetnji,	kom.	1

		Danfoss ili ekvivalent		
1.33		Signalna svetiljka sa LED diodom, za priključak na 230V, 50Hz, komplet zelena	kom.	3
1.34		Signalna svetiljka sa LED diodom, za priključak na 24V, 50Hz, komplet crvena	kom.	2
1.35		MetasysR Network Control Engine (NCE) - mrežni kontroler koji ima. -1x Ethernet port (TCP/IP, BACnet/IP) -1x USB port -1x RS232 port -1x RS485 port (BACnet MS/TP) - Integrisani Web server - Baterija za zaštitu podataka Mrežni kontroler sadrži lokalni PLC sa 33 I/O i lokalnom komunikacionom linijom za proširenje do 128 I/O. -32-bitni mikroprocesor BTL sertifikovan uređaj Napajanje: 24VAC Tip: MS-NCE2500-0	ili ekvivalent	kom. 1
1.36		MetasysR Input/Output modul sa 8 binarnih ulaza, 8 binarnih izlaza Tip: MS-IOM3731-0	kom.	1
1.37		MetasysR Input/Output modul sa 16 binarnih ulaza Tip: MS-IOM3721-0	kom.	5
2.		TOUCH SCREEN		
2.1		Touch screen LVIS-3ME12-Ax. Okriv za montažu na zid LVIS-FRAME12 + LVIS-ONWALL12. Loytec ili ekvivalent	kompl.	1
2.2		Izrada grafičkih ekrana za ekran osjetljiv na dorir. Izrada korisničkog interface-a za lako i intuitivno upravljanje sistem klima komore. Omogućen prikaz grafičkih trendova i alarma. Sa mogućnošću zaključavanja parametara korisničkom šifrom	kompl.	1
3.		USLUGE I RADOVI		
3.1		Usluge na nivou perifernih elemenata u sistemima		
3.1.1		Obeležavanje mesta za postavljanje perifernih elemenata automatike u polju sa specifikacijom tipa elemenata (prije postavljanja kabla)	kompl.	1
3.1.2		Elektropovezivanje elemenata automatike u polju	kompl.	1
3.1.3		Radovi pri puštanju kompletne instalacije u pogon kao i usklađivanje dejstva opreme za automatiku u polju sa ostalim delom instalacije centralnog sistema nadzora i upravljanja	kompl.	1
3.2		Usluge na nivou ormara		
3.2.1		Kontrola položenih i adresiranih kablova koji dolaze do ormara automatike po tipu i trasi, kao i kontrola destinacije završetaka svakog kabla kako u polju tako i u ormanu automatike.	kompl.	1
3.2.2		Izrada korisničkih programa za programabilni kontroler na nivou ormara automatskog upravljanja za izvršavanje upravljačkih i logičkih funkcija.	kompl.	1
3.2.3		Radovi pri puštanju kompletne instalacije kontrolnog centra u pogon kao i usklađivanja dejstva opreme kontrolnog centra sa ostalim dijelom instalacije centralnog nadzora. Podešavanje parametara svih regulacionih krugova	kompl.	1
4.		KABLOVI I ELEKTROINSTALACIONI MATERIJAL		
4.1		Napojni i komandno-signalni kablovi sa bakarnim provodnicima i izolacijom i ispunom od materijala koji ne potpomaže gorenje i koji pri gorenju ne oslobađa štetne gasove, položeni na regalima, kroz čelične	kompl.	1

		krute i savitljive cevi, na obujmicama komplet sa svim potrebnim štemovanjima, izvodjenjem veza na krajevima i postavljanjem sitnog nespecificiranog materijala, sledećeg tipa i preseka:		
4.1.1		N2XH-J 3×1,5	m	180
4.1.2		N2XH-J 4×1,5	m	50
4.1.3		N2XH-J 5×1,5	m	1000
4.1.4		N2XH-J 3×2,5	m	45
4.1.5		N2XH-J 5×4	m	90
4.1.6		N2XH-J 4×16	m	80
4.1.7		NHCH-J 4×2,5	m	70
4.1.8		J-H(St)H 1×2×0,8	m	700
4.1.9		J-H(St)H 2×2×0,8	m	500
4.1.10		J-H(St)H 3×2×0,8	m	40
4.1.11		J-H(St)H 4×2×0,8	m	400
4.1.12		NHXHX-J Fe180/E90 4×2,5	m	200
4.2		Perforirani kablovski nosač, zaštićen cinkom, komplet sa pravim elementima, sa ugaonim, račvastim i krstastim elementima, sa spojnicama, sa držačima postavljenim na svakih 1 m, sa konzolnim nosačima i svim ostalim potrebnim elementima za izvodjenje kompletne konfiguracije regala širine: <ul style="list-style-type: none"> • 50 mm • 100 mm • 200 mm 	kompl.	1
5.		ZAVRŠNI RADOVI		
5.1		Po završetku pregleda izvedenih radova izvršiti sva potrebna, propisima predviđena ispitivanja kao : - mjerenje otpora izolacije kablova, elektro opreme i uređaja pojedinačne i cjelokupne izvedene instalacije, - ispitivanje funkcionalnosti pojedinih uređaja, opreme i slično, kao i funkcionalnosti cjelokupne instalacije, - ispitivanje zaštite od dodirnog napona u instalaciji, mJerenje padova napona na priključku potrošača, - mjerenje prelaznih otpora uzemljenja i slično. Nakon izvršenih mjerenja izvođač će napraviti protokol i dostaviti investitoru sve potrebne ateste uz ovjeru dobijenih vrlJednosti.	kompl.	1
5.2		Obuka kadrova korisnika za osnovni servis i intervencije na elementima automatike kontrolnog centra i rad na računaru, upoznavanje tehničke službe korisnika sa izvedenom instalacijom.	kompl.	1
5.3		Izrada projekta izvedenog stanja i tehničkih uputstava za rukovanje i održavanje, u 3 primjerka	kompl.	1

Napomena:

Navedene specifikacije su izvedene iz Glavnog projekta rekonstrukcije, koji se sastoji iz 2 dijela:

1. Glavni projekat rekonstrukcije - Termotehničke instalacije i
2. Glavni projekat rekonstrukcije - Sistem automatskog upravljanja.

Radovi se moraju izvesti u skladu sa pomenutim projektom.

Ponuđač prilikom dostavljanja Ponude treba imati u vidu da kod Projekta Termotehničke instalacije, dio Projekta vezan za sistem ventilacije i odimljavanja mašinske sale i transformatora (oznake A3.-S-06 iz predmjera), nije predmet izvođenja radova i nabavke opreme.

Zahtjevi Naručioca:

- Ponuđač je obavezan da dostavi listu referenci o izvedenim radovima na ugradnji klimatizacionih i ventilacionih sistema, kao i dokaze stručno tehničke i kadrovske osposobljenosti.

- Sva isporučena roba mora imati odgovarajuće ateste o kvalitetu.
- Sve navedene radove treba da izvedu kvalifikovani izvođači (sa atestima, koji moraju biti dostavljeni u ponudi), pod stručnim nadzorom specijaliste iz ove oblasti.
- Prije početka radova izabrani Ponuđač je obavezan da dostavi detaljni dinamički plan i plan organizacije građenja, kako bi se obezbijedili adekvatni uslovi za boravak osoblja i nesmetano odvijanje poslovnih aktivnosti u komandnoj zgradi.
- Garancija za izvedene radove i ugrađenu opremu je dvije godine.

Izabrani Ponuđač, je nakon završetka radova, dužan dostaviti Projekat izvedenog stanja i tehnička uputstva za rukovanje i održavanje sistema ventilacije i klimatizacije.

Obaveza Izvođača je iznošenje materijala van zone objekta na lokaciju koju odredi Naručilac, ne dalje od 200 m.

- Ponuđačima se preporučuje da obiđu mjesto izvođenja radova u cilju prikupljanja podataka za pripremanje ponude, uz prethodnu najavu dana obilaska.

**IZJAVA NARUČIOCA DA ĆE UREDNO IZMIRIVATI OBAVEZE
PREMA IZABRANOM PONUĐAČU¹**

Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić
Broj: 20-00-1339/1
Mjesto i datum: Nikšić, 02.04.2018.godine

U skladu sa članom 49 stav 1 tačka 3 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG”, br.42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) Igor Noveljić, kao ovlašćeno lice Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić, daje

I z j a v u

da će Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić, shodno Planu javnih nabavki broj: 10-00-5580 od 31.01.2018.godine i Ugovora o javnoj nabavci radova – javne nabavke za izbor najpovoljnijeg ponuđača za nabavku radova za potrebe HE Piva:

Izvođenje radova na klimatizaciji podzemne komandne zgrade

uredno vršiti plaćanja preuzetih obaveza, po utvrđenoj dinamici.

Izvršni direktor
Igor Noveljić

¹Potpisana izjava se nalazi u dokumentaciji javne nabavke naručioca i predstavlja sastavni dio ugovora o javnoj nabavci

**IZJAVA NARUČIOCA (OVLAŠĆENO LICE, SLUŽBENIK ZA JAVNE NABAVKE I LICA
KOJA SU UČESTVOVALA U PLANIRANJU JAVNE NABAVKE) O NEPOSTOJANJU
SUKOBA INTERESA ²**

Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić
Broj: 20-00-1338
Mjesto i datum: Nikšić, 02.04.2018.godine

U skladu sa članom 16 stav 5 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG”,
br.42/11, 57/14, 28/15 i 42/17)

Izjavljujem

da u postupku javne nabavke iz Plana javne nabavke broj 10-00-5580 od 31.01.2018.godine i Ugovora za izbor najpovoljnijeg ponuđača za nabavku radova za potrebe HE Piva:

Izvođenje radova na klimatizaciji podzemne komandne zgrade,

nijesam u sukobu interesa u smislu člana 16 stav 4 Zakona o javnim nabavkama i da ne postoji ekonomski i drugi lični interes koji može kompromitovati moju objektivnost i nepristrasnost u ovom postupku javne nabavke.

Ovlašćeno lice naručioca Igor Noveljić

Službenik za javne nabavke Radovan Radojević

Lice koje je učestvovalo u planiranju javne nabavke Marija Janjušević

² Potpisana izjava se nalazi u dokumentaciji javne nabavke naručioca

**IZJAVA NARUČIOCA (ČLANOVA KOMISIJE ZA OTVARANJE I VREDNOVANJE
PONUDE I LICA KOJA SU UČESTVOVALA U PRIPREMANJU TENDERSKE DOKUMENTACIJE)
O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA³**

Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić
Broj: 20-00-1339
Mjesto i datum: Nikšić, 02.04.2018.godine

U skladu sa članom 16 stav 5 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG”, br.42/11, 57/14, 28/15 i 42/17)

Izjavljujem

da u postupku javne nabavke iz Plana javne nabavke broj 10-00-5580 od 31.01.2018.godine i Ugovora o javnoj nabavci za izbor najpovoljnijeg ponuđača za nabavku radova za potrebe HE Piva:

Izvođenje radova na klimatizaciji podzemne komandne zgrade,

nijesam u sukobu interesa u smislu člana 16 stav 4 Zakona o javnim nabavkama i da ne postoji ekonomski i drugi lični interes koji može kompromitovati moju objektivnost i nepristrasnost u ovom postupku javne nabavke.

Predsjedavajući komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda, Mirjana Mrdović, dipl.pravnik

Član komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda, Vladimir Nikčević, el.ing.

Član komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda, Ratko Mijanović, dipl.maš.ing.

Član komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda, Danilo Rutešić, dipl.el.ing.

Član komisije za otvaranje i vrednovanje ponuda, Mr Svetlana Pješčić, dipl.maš.ing.

³Potpisana izjava se nalazi u dokumentaciji javne nabavke naručioca

METODOLOGIJA NAČINA VREDNOVANJA PONUDA PO KRITERIJUMU I PODKRITERIJUMIMA

Vrednovanje ponuda po kriterijumu ekonomski najpovoljnija ponuda vršiće se na sljedeći način:

Ukupan broj bodova = Broj bodova za ponuđenu cijenu (C) + Broj bodova za kvalitet (K)

1. Podkriterijum najniža ponuđena cijena vrednovaće se na sljedeći način:

Maksimalan broj bodova po ovom podkriterijumu je **70**

Najniža ponuđena cijena = 70 bodova.

Broj bodova za ovaj podkriterijum određuje se po formuli:

$$C = (C_{\min} / C_p) * 70$$

gdje je:

C – broj bodova po kriterijumu najniže ponuđena cijena

C_p – ponuđena cijena (sa PDV)

C_{\min} – najniža ponuđena cijena (sa PDV)

Ako je ponuđena cijena 0,00 EUR-a prilikom vrednovanja te cijene po podkriterijumu najniža ponuđena cijena uzima se da je ponuđena cijena 0,01 EUR.

2. Podkriterijum kvalitet vrednovaće se na sljedeći način:

Maksimalan broj bodova po ovom podkriterijumu je **30**

Broj bodova za ovaj podkriterijum određuje se po formuli:

$$K = RP + RS$$

gdje je:

RP = broj bodova za reference ponuđača

RS = broj bodova za reference stručnih lica

2.1. Reference ponuđača (RP)

Maksimalan broj bodova za reference Ponuđača (RP) je **20**

Podkriterijum kvalitet u dijelu koji se odnosi na reference Ponuđača za izvršenje radova iskazuje se kroz:

- Reference ponuđača na izvršenju istovjetnih i /ili sličnih radova koje su potvrđene od strane investitora, na način što se ukupan broj potvrđenih referenci podijeli sa najvećim ukupnim brojem potvrđenih referenci i dobijeni količnik pomnoži sa maksimalnim brojem bodova koji je određen za ovaj parametar. Pod istovjetnim i/ili sličnim radovima podrazumjevaju se radovi na ugradnji klimatizacionih i ventilacionih sistema za posljednjih pet godina.

Broj bodova određuje se po formuli:

$$RP = RPp / RPmax * 20$$

gdje je:

RPp - brojem potvrđenih referenci Ponuđača

RPmax - najveći broj potvrđenih referenci Ponuđača

Ponuđači klikom na fajl u nastavku, mogu preuzeti obrazac Potvrde o referentnim nabavkama koji će dostaviti kao sastavni dio ponude:



Potvrda o
referentnim nabavkar

2.2. Reference stručnih lica (RS)

Maksimalan broj bodova za reference stručnih lica (R) je **10**

Podkriterijum kvalitet u dijelu koji se odnosi na reference stručnih lica iskazuje se kroz:

- Reference stručnih lica koja će ponuđač angažovati na izvršenju radova koje su predmet nabavke na izvršenju istih i/ili sličnih radova, na način što se ukupan broj referenci potvrđenih od strane investitora podijeli sa najvećim ukupnim brojem potvrđenih referenci svih stručnih lica i dobijeni količnik pomnoži sa maksimalnim brojem bodova koji je određen za ovaj parametar. Pod istovjetnim i/ili sličnim radovima podrazumjevaju se radovi na ugradnji klimatizacionih i ventilacionih sistema za posljednjih pet godina.

Broj bodova određuje se po formuli:

$$RS = RSp / RSmax * 10$$

gdje je:

RSp - brojem potvrđenih referenci stručnih lica

RSmax - najveći ukupni broj svih potvrđenih referenci stručnih lica

Ponuđači klikom na fajl u nastavku, mogu preuzeti obrazac Potvrde o referencama stručnih lica koji će dostaviti kao sastavni dio ponude i referenc liste za zaposlene.



Potvrda o
referencama strucnih

OBRAZAC PONUDE SA OBRASCIMA KOJE PRIPREMA PONUĐAČ

NASLOVNA STRANA PONUDE

(naziv ponuđača)

podnosi

EPCG AD Nikšić

PONUĐU

**po Tenderskoj dokumentaciji broj 52/18 od 26.04.2018. godine
za nabavku radova
(opis predmeta nabavke)**

Izvođenje radova na klimatizaciji podzemne komandne zgrade HE Piva

Predmet nabavke u cjelosti

SADRŽAJ PONUDE

1. Naslovna strana ponude
2. Sadržaj ponude
3. Popunjeni podaci o ponudi i ponuđaču
4. Ugovor o zajedničkom nastupanju u slučaju zajedničke ponude
5. Popunjen obrazac finansijskog dijela ponude
6. Izjava/e o postojanju ili nepostojanju sukoba interesa kod ponuđača, podnosioca zajedničke ponude, Podizvođača ili podugovarača
7. Dokazi za dokazivanje ispunjenosti obaveznih uslova za učešće u postupku javnog nadmetanja

8. Dokazi za ispunjavanje uslova stručno-tehničke i kadrovske osposobljenosti
9. Potpisan Nacrt ugovora o javnoj nabavci
10. Sredstva finansijskog obezbjeđenja
11. Ostala dokumentacija (katalozi, fotografije, publikacije i slično)

Napomena: Dokumentacija iz stavki 10 i 11 ne mora se numerisati, ali ulazi u ukupan broj stranica.

PODACI O PONUDI I PONUĐAČU

Ponuda se podnosi kao:

- Samostalna ponuda
- Samostalna ponuda sa podizvođačem/podugovaračem
- Zajednička ponuda
- Zajednička ponuda sa podizvođačem/podugovaračem

Podaci o podnosiocu samostalne ponude:

Naziv i sjedište ponuđača	
PIB ⁴	
Broj računa i naziv banke ponuđača	
Adresa	
Telefon	
Fax	
E-mail	
Lice/a ovlašćeno/a za potpisivanje finansijskog dijela ponude i dokumenata u ponudi	<i>(Ime, prezime i funkcija)</i>
	<i>(Potpis)</i>
Ime i prezime osobe za davanje informacija	

⁴ Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača

Podaci o podugovaraču /podizvođaču u okviru samostalne ponude⁵

Naziv podugovarača /podizvođača	
PIB ⁶	
Ovlašćeno lice	
Adresa	
Telefon	
Fax	
E-mail	
Procenat ukupne vrijednosti javne nabavke koji će izvršiti podugovaraču /podizvođaču	
Opis dijela predmeta javne nabavke koji će izvršiti podugovaraču /podizvođaču	
Ime i prezime osobe za davanje informacija	

⁵ Tabelu "Podaci o podugovaraču /podizvođaču u okviru samostalne ponude"popunjavaju samo oni ponuđači koji ponudu podnose sa podugovaračem/ podizvođačem, a ukoliko ima veći broj podugovarača/ podizvođača, potrebno je tabelu kopirati u dovoljnom broju primjeraka, da se popuni i dostavi za svakog podugovarača/podizvođača.

⁶ Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača

Podaci o podnosiocu zajedničke ponude⁷

Naziv podnosioca zajedničke ponude	
Adresa	
Ovlašćeno lice za potpisivanje finansijskog dijela ponude, nacрта ugovora o javnoj nabavci i nacрта okvirnog sporazuma	<i>(Ime i prezime)</i>
	<i>(Potpis)</i>
Imena i stručne kvalifikacije lica koja će biti odgovorna za izvršenje ugovora	

⁷Tabelu „Podaci o podnosiocu zajedničke ponude“ popunjavaju samo oni ponuđači koji podnose zajedničku ponudu. Ponudač koji podnosi zajedničku ponudu dužan je popuniti i tabele „Podaci o nosiocu zajedničke ponude“ i „Podaci o članu zajedničke ponude“

Podaci o nosiocu zajedničke ponude:

Naziv nosioca zajedničke ponude	
PIB ⁸	
Broj računa i naziv banke ponuđača	
Adresa	
Ovlašćeno lice za potpisivanje dokumenata koji se odnose na nosioca zajedničke ponude	<i>(Ime, prezime i funkcija)</i>
	<i>(Potpis)</i>
Telefon	
Fax	
E-mail	
Ime i prezime osobe za davanje informacija	

⁸ Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača

Podaci o članu zajedničke ponude⁹:

Naziv člana zajedničke ponude	
PIB ¹⁰	
Broj računa i naziv banke ponuđača	
Adresa	
Ovlašćeno lice za potpisivanje dokumenata koja se odnose na člana zajedničke ponude	<i>(Ime, prezime i funkcija)</i>
	<i>(Potpis)</i>
Telefon	
Fax	
E-mail	
Ime i prezime osobe za davanje informacija	

⁹Tabelu "Podaci o članu zajedničke ponude" kopirati u dovoljnom broju primjeraka, da se popuni i dostavi za svakog člana zajedničke ponude

¹⁰ Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača

Podaci o podugovaraču /podizvođaču u okviru zajedničke ponude¹¹

Naziv podugovarača /podizvođača	
PIB ¹²	
Ovlašćeno lice	
Adresa	
Telefon	
Fax	
E-mail	
Procenat ukupne vrijednosti javne nabavke koji će izvršiti podugovaraču /podizvođaču	
Opis dijela predmeta javne nabavke koji će izvršiti podugovaraču /podizvođaču	
Ime i prezime osobe za davanje informacija	

¹¹Tabelu „Podaci o podugovaraču /podizvođaču u okviru zajedničke ponude“popunjavaju samo oni ponuđači koji ponudu podnose zajednički sa podugovaračem/ podizvođačem, a ukoliko ima veći broj podugovarača/ podizvođača, potrebno je tabelu kopirati u dovoljnom broju primjeraka, da se popuni i dostavi za svakog podugovarača/podizvođača.

¹² Ili nacionalni identifikacioni broj prema zemlji sjedišta ponuđača

FINANSIJSKI DIO PONUDE

r.b.	opis predmeta	bitne karakteristike ponuđenog predmeta nabavke	jedinica mjere	količina	jedinična cijena bez pdv-a	ukupan iznos bez pdv-a	pdv	ukupan iznos sa pdv-om
1								
2								
3								
.....								
Ukupno bez PDV-a								
PDV(21%)								
Ukupan iznos sa PDV-om:								

Uslovi ponude:

Rok izvršenja ugovora je	
Mjesto izvršenja ugovora je	
Garantni rok	
Rok plaćanja	
Način plaćanja	
Period važenja ponude	

Ovlašćeno lice ponuđača

(ime, prezime i funkcija)

(potpis)

M.P.

**IZJAVA O NEPOSTOJANJU SUKOBIA INTERESA NA STRANI
PONUĐAČA, PODNOSIOCA ZAJEDNIČKE PONUDE, PODIZVOĐAČA
/PODUGOVARAČA¹³**

(ponuđač) _____

Broj: _____

Mjesto i datum: _____

Ovlašćeno lice ponuđača/člana zajedničke ponude, podizvođača / podugovarača
(*ime i prezime i radno mjesto*) _____, u skladu sa članom 17 stav 3 Zakona o javnim nabavkama
(„Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) daje

Izjavu

da nije u sukobu interesa sa licima naručioca navedenim u izjavama o nepostojanju sukoba interesa na strani naručioca, koje su sastavni dio predmetne Tenderske dokumentacije broj ____ od _____ godine za nabavku ____ (*opis predmeta*) _____, u smislu člana 17 stav 1 Zakona o javnim nabavkama i da ne postoje razlozi za sukob interesa na strani ovog ponuđača, u smislu člana 17 stav 2 istog zakona.

Ovlašćeno lice ponuđača

(*ime, prezime i funkcija*)

(*potpis*)

M.P.

¹³ Izjavu o nepostojanju sukoba interesa kod ponuđača, podnosioca zajedničke ponude, podizvođača ili podugovarača posebno dostaviti za svakog člana zajedničke ponude, za svakog podugovarača/podizvođača

DOKAZI O ISPUNJENOSTI OBAVEZNIH USLOVA ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNOG NADMETANJA

Dostaviti:

- 1) dokaz o registraciji kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata sa podacima o ovlaštenim licima ponuđača;
- 2) dokaz izdatog od organa nadležnog za poslove poreza da su uredno prijavljene, obračunate i izvršene sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa do 90 dana prije dana javnog otvaranja ponuda, u skladu sa propisima Crne Gore, odnosno propisima države u kojoj ponuđač ima sjedište;
- 3) dokaz nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, koji ne smije biti stariji od šest mjeseci do dana javnog otvaranja ponuda;
- 4) dokaz o posjedovanju važeće dozvole, licence, odobrenja, odnosno drugog akta izdatog od nadležnog organa i to:

Ponuđač treba da posjeduje i u ponudi dostavi sljedeće dokaze:

- *Licencu projektanta i izvođača radova za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenja objekata, djelatnost građevinska;*
- *Licencu projektanta i izvođača radova za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenja objekata, djelatnost mašinska;*
- *Licencu projektanta i izvođača radova za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenja objekata, djelatnost elektrotehnička;*
- *Licencu ovlaštenog inženjera zaposlenog kod Ponuđača za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenja objekata, djelatnost građevinska (u ponudi dostaviti i dokaz o zaposljenju - kopija radne knjižice, kopija prijave o osiguranju);*
- *Licencu ovlaštenog inženjera zaposlenog kod ponuđača za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenja objekata, djelatnost mašinska (u ponudi dostaviti i dokaz o zaposljenju - kopija radne knjižice, kopija prijave o osiguranju).*
- *Licencu ovlaštenog inženjera zaposlenog kod ponuđača za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenja objekata, djelatnost elektrotehnička (u ponudi dostaviti i dokaz o zaposljenju - kopija radne knjižice, kopija prijave o osiguranju).*

DOKAZI O ISPUNJAVANJU USLOVA STRUČNO-TEHNIČKE I KADROVSKE OSPOSOBLJENOSTI

Dostaviti:

listu radova koji su izvedeni u posljednjih pet godina, sa rokovima izvođenja radova, uključujući vrijednost, vrijeme i lokaciju izvođenja;

izjavu o obrazovnim i profesionalnim kvalifikacijama ponudaca, kvalifikacijama rukovodećih lica i posebno kvalifikacijama lica koja su odgovorna za izvođenje konkretnih radova;

izjavu o tehničkoj opremi koju ponuđač ima na raspolaganju za izvođenje konkretnih radova;

izjavu o namjeri i predmetu podugovaranja, odnosno angažovanja podizvođača sa spiskom podugovarača, odnosno podizvođača sa bližim podacima (naziv, adresa, procentualno učešće i opis radova koje će obavljati podizvođač).

S obzirom na to da predmet obuhvata i nabavku roba, koje su potrebne za izvođenje radova, naručilac predviđa i uslove za nabavku tih roba :

uzoraka, opisa, odnosno fotografija roba koje su predmet isporuke, a čiju je vjerodostojnost ponuđač obavezan potvrditi, ukoliko to naručilac zahtijeva:

Tehnički opis ponuđene opreme.

LISTA RADOVA KOJI SU IZVEDENI U POSLJEDNJIH PET GODINA

Red. br.	Vrsta izvedenog rada	Naručilac radova (investitor)	Vrijednost izvedenih radova (€)	Vrijeme izvođenja radova (početak i kraj)	Lokacija izvođenja radova	Klijenti koji se mogu kontaktirati i za dodatne informacije
1						
2						
3						
...						

Ovlašćeno lice ponuđača

(ime, prezime i funkcija)

(svojeručni potpis)

M.P.

IZJAVA
O OBRAZOVNIM I PROFESIONALNIM KVALIFIKACIJAMA
PONUĐAČA, KVALIFIKACIJAMA RUKOVODEĆIH LICA I POSEBNO
KVALIFIKACIJAMA LICA KOJA SU ODGOVORNA ZA IZVOĐENJE
KONKRETNIH RADOVA

Ovlašćeno lice ponuđača/člana zajedničke ponude _____
 (ime i prezime i radno mjesto)

Izjavljuje

da ponuđač/ član zajedničke ponude _____ posjeduje obrazovne i profesionalne kvalifikacije za blagovremenu, efikasnu i kvalitetnu realizaciju ugovora o javnoj nabavci radova i da njegova rukovodeća lica i lica koja će biti odgovorna za izvođenje konkretnih radova imaju odgovarajuće stručne kvalifikacije navedene u tabeli koja slijedi.

Red. br.	Prezime i ime	Školska sprema i zvanje	Licenca, odobrenje i sl.	Godine prakse u struci	Funkcija koju će zauzimati
1					
2					
...					

Sastavni dio izjave su dokazi o načinu angažovanja lica koja su navedena u tabeli (kopija radne knjižice) koji se mogu provjeriti kod nadležnog organa, odnosno organizacije.

Ovlašćeno lice ponuđača

(ime, prezime i funkcija)

(svojeručni potpis)

M.P.

IZJAVA**O TEHNIČKOJ OPREMI KOJU PONUĐAČ IMA NA RASPOLAGANJU ZA
IZVOĐENJE KONKRETNIH RADOVA**

Ovlašćeno lice ponuđača/člana zajedničke ponude _____ (ime i prezime i radno mjesto)

Izjavljuje

da je ponuđač/član zajedničke ponude _____ tehnički opremljen i osposobljen za izvođenje predmetnih radova i da raspolaže potrebnim sredstvima i opremom, od kojih će za blagovremenu, efikasnu i kvalitetnu realizaciju ugovora o javnoj nabavi, u skladu sa uslovima predviđenim tenderskom dokumentacijom, angažovati sredstva i opremu navedene u tabeli koja slijedi

Red. br.	Vrsta i karakteristike sredstava i opreme	Pravni osnov raspolaganja (svojina/zakup/podugovor...)	Godina proizvodnje	Količina	
				Količina sredstava i opreme sa kojima ponuđač raspolaže	Količina sredstava i opreme sa kojima ponuđač raspolaže
1					
2					
3					
...					

Ovlašćeno lice ponuđača

(ime, prezime i funkcija)

(svojeručni potpis)

M.P.

**IZJAVA O
NAMJERI I PREDMETU PODUGOVARANJA, ODNOSNO ANGAŽOVANJU
PODIZVOĐAČA¹⁴**

Ovlašćeno lice ponuđača/člana zajedničke ponude _____
(ime i prezime i radno mjesto)

Izjavljuje

da ponuđač/član zajedničke ponude _____ ne / namjerava da za
predmetnu javnu nabavku _____, angažuje podugovarača/e, odnosno
podizvođača/e:

- 1.
- 2.
-

Ovlašćeno lice ponuđača

(ime, prezime i funkcija)

(svojeručni potpis)

M.P.

¹⁴Za sve navedene podugovarače jasno popuniti tabelu „Podaci o podugovaraču/podizvodjaču u okviru samostalne ponude“ ili „Podaci o podugovaraču/podizvodjaču u okviru zajedničke ponude“

**DOKAZI ZA ISPUNJAVANJE PREDVIDJENIH USLOVA ZA NABAVKU ROBA I
USLUGA, KOJE SU POTREBNE ZA IZVOĐENJE RADOVA PREDMETNE JAVNE
NABAVKE**

*uzoraka, opisa, odnosno fotografija roba koje su predmet isporuke, a čiju je vjerodostojnost
ponuđač obavezan potvrditi, ukoliko to naručilac zahtijeva:*

Tehnički opis ponuđene opreme.

NACRT UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI

Ovaj ugovor zaključen je između:

Naručioca EPCG AD Nikšić sa sjedištem u Nikšiću, ulica Vuka Karadžića br. 2 Nikšić, PIB: PIB 02002230, Broj računa: 535 - 55 - 11, Naziv banke: Prva banka Crne Gore, koga zastupa Igor Noveljić, (u daljem tekstu: Naručilac)

i

Ponuđača _____ sa sjedištem u _____, ulica _____, Broj računa: _____, Naziv banke: _____, koga zastupa _____, (u daljem tekstu: Dobavljač/Izvodjač/Izvršilac).

OSNOV UGOVORA:

Tenderska dokumentacija za otvoreni postupaj javne nabavke radova za potrebe HE "Piva" broj: 52/18 od 26.04.2018.godine;

Broj i datum odluke o izboru najpovoljnije ponude: _____;

Ponuda ponuđača (*naziv ponuđača*) broj _____ od _____.

Član 1.

Predmet ovog Ugovora je nabavka radova.

Radovi koji su predmet ovog Ugovora obuhvataju

Izvođenje radova na klimatizaciji podzemne komandne zgrade

Jedinične i ukupna ponuđena cijena, način plaćanja i ostali uslovi Izvođača, su sadržani u prihvaćenoj Ponudi br. _____ koja je sastavni dio ovog Ugovora.

II CIJENA I NAČIN PLAĆANJA

Član 2.

Cijena ugovorenih radova bez PDV-a iznosi _____ € (slovima _____ Eura).

PDV (21%) iznosi _____ €.

Ukupna cijena za radove iz ovog Ugovora sa PDV-om iznosi: _____ €(_____ Eura).

Član 3.

Plaćanje za izvedene radove iz člana 1 ovog ugovora vršiće se u roku od 60 dana računajući od dana ispostavljanja privremenih i okončane situacija, kao i njihove ovjere od strane nadzornog organa.

Član 4.

U cilju obezbjeđenja plaćanja na način preciziran ovim Ugovorom Naručilac garantuje i Izjavom Naručioca o plaćanju kojom se obezbjeđuje uredno plaćanje obaveza iz javnih nabavki. Izjava čini sastavni dio ovog Ugovora.

III ROKOVI

Član 5.

Izvođač se obavezuje da će radove iz člana 1 ovog Ugovora izvoditi stručno i kvalitetno sa svojom radnom snagom sa rokom završetka radova od 60 dana od dana obostranog potpisivanja ugovora, odnosno uvođenja izvođača u posao.

Na dan uvođenja Izvođača u posao otvara se građevinski dnevnik u kome se konstatuje da ga je Naručilac uveo u posao, a ovaj primio lokaciju i svu potrebnu dokumentaciju, čime su stvoreni uslovi da otpočnu radovi.

Mjesto izvršenja ugovora je HE „Piva”

Član 6.

Bilo koje obavještenje ili druga formalna komunikacija u vezi sa ovim Ugovorom mora biti data u pisanom obliku (što uključuje faks i e-mail) i može biti dostavljena ili poslata poštom, faksom ili e-mailom ugovornoj strani na adresi navedenoj u ovom Ugovoru i to:

Original privremenu/okončanu situaciju sa pozivom na broj Ugovora po kojem se nabavka vrši, a po cijenama iz specifikacije odnosno ponude Izvođača dostaviti Nadzornom organu na ovjeru i verifikaciju.

Za Naručioca:

U vezi tehničkih pitanja

Kontakt osoba: _____

Tel: _____

E-mail: _____

U vezi prijema faktura i realizacije Ugovora

Direkcija za nabavke i logistiku

Kontakt osoba: _____

Tel: _____

E-mail: _____

Za Izvođača:

Kontakt osoba: _____

Tel: _____

E-mail: _____

Član 7.

Količinu izvršenih radova nakon završetka pojedine pozicije utvrđuje Izvođač u prisustvu Naručioca i podatke unosi u građevinsku knjigu.

Izvođač će mjesečnu privremenu i okončanu situaciju dostaviti Nadzornom organu preko građevinskog dnevnika najkasnije do poslednjeg dana u mjesecu u kome su izvršeni radovi. Nadzorni organ će primljenu situaciju, ako nema primjedbi, ovjeriti u roku od 7 dana.

Ukoliko Nadzorni organ na podnesenu situaciju ima primjedbi, on će tražiti od Izvođača da te primjedbe otkloni. Ukoliko Izvođač u roku od 2 dana ne otkloni primjedbe Nadzorni organ će staviti svoje primjedbe i nesporni dio ovjeriti i dostaviti situaciju na verifikaciju Naručiocu.

Član 8.

Garantni rok za isporučenu opremu i izvedene radove je 24 mjeseca, a počinje teći od dana primopredaje radova.

Izvođač je dužan da u garantnom roku otkloni o svom trošku sve nedostatke na objektu, koji su nastupili zbog toga što se Izvođač nije pridržavao svojih obaveza u pogledu kvaliteta radova i materijala.

Ako Izvođač ne otkloni nedostatke u primjerenom roku koji mu je ostavljen, Naručilac ima pravo da te nedostatke otkloni sam ili angažovanjem drugog lica, na račun Izvođača, s tim što je pri tom dužan da postupa sa pažnjom dobrog privrednika.

Izvođač nije dužan da otkloni nedostatke koji su nastali kao posledica nemara, nepažnje, nestručnog rukovanja i upotrebe, odnosno nenamjесnog korišćenja objekta od strane Naručioca ili trećih lica.

IV NADZOR

Član 9.

Obaveza Naručioca je da obezbijedi stručni nadzor za izvođenje predmetnih radova.

Ako u toku izvođenja radova dođe do promjene nadzornog organa, Naručilac će o tome obavijestiti Izvođača.

Član 10.

Nadzorni organ ovlašćen je da se stara i kontroliše: da li Izvođač izvodi radove prema tehničkoj dokumentaciji, provjeru kvaliteta izvođenja radova, primjenu propisa, standarda, tehničkih normativa i normi kvaliteta, kontrolu kvaliteta materijala koji se ugrađuju, da daje tehnička tumačenja eventualno nejasnih detalja u projektu potrebnih za izvođenje radova u duhu uslova utvrđenih ugovorom, da kontroliše dinamiku napredovanja radova i ugovorenog roka završetka radova, da ocjenjuje spremnost i sposobnost radne snage i oruđa rada angažovanih, kao i da vrši i druge poslove koji proizilaze iz važećih propisa i spadaju u nadležnost i funkciju nadzora.

Nadzorni organ nema pravo da oslobodi Izvođača od bilo koje njegove dužnosti ili obaveze iz ugovora ukoliko za to ne dobije pisano ovlašćenje od Naručioca.

Postojanje nadzornog organa i njegovi propusti u vršenju stručnog nadzora ne oslobađaju Izvođača od njegove obaveze i odgovornosti za kvalitetno i pravilno izvođenje radova.

V OBAVEZE UGOVORNIH STRANA

Član 11.

Izvođač se obavezuje:

- da ugovorene radove izvede prema Zakonu o uređenju prostora i izgradnji objekata, standardima i pravilima struke, tehničkim propisima i uzansama koje važe za ugovorene radove, i da materijali, koje Izvođač obezbeđuje, odgovaraju tehničkim propisima i standardima i tehničkoj dokumentaciji, Ponudi br. - ___/___ od __ godine i odredbama ovog Ugovora;
da prije potpisivanja ugovora zajedno sa naručiocem uradi dinamički plan izvođenja radova koji će biti u skladu sa krajnjim rokom izvođenja radova datim tenderskom dokumentacijom;
- da radove koji su predmet ovog ugovora izvede prema važećim propisima;
- da obezbijedi materijale koji su predviđeni tehničkom specifikacijom i ponudom;
- prilikom izvođenja radova dostavi dokaz o njihovom kvalitetu u skladu sa važećim propisima i standardima;
- da obezbijedi dokaz o kvalitetu ugrađenog materijala i prateće ateste i sertifikate;
- da imenuje odgovorno lice koje će rukovoditi radovima i radnom snagom;
- da radove izvede stručnim radnicima koji raspolažu iskustvom na izvođenju predmetnih radova i datih ponudom;
- da obezbijedi gradilište,
- da danom uvođenja u posao dostavi naručiocu sljedeću dokumentaciju: Rješenje o imenovanju odgovornog rukovodioca radova, odgovarajuću licencu za odgovornog rukovodioca radova, odgovarajuću licencu za firmu;
- da sa Nadzornim organom Naručioca uskladi dinamiku i uslove izvođenja radova;
- dužan je da odmah pisano obavijesti Naručioca o okolnostima koje onemogućavaju ili otežavaju izvođenje radova, o obustavljanju radova, o mjerama koje preduzima za zaštitu izvedenih radova i o nastavljanju radova po prestanku smetnji zbog kojih je izvođenje radova obustavljeno;
- da obezbijedi uredno vođenje građevinske knjige, građevinskog dnevnika i ostale dokumentacije predviđene važećim propisima za ovu vrstu radova;
- da odgovara za eventualno pričinjenu štetu nastalu njegovom krivicom;
- da obezbijedi dokaz o osiguranju za štetu od relevantnog profesionalnog rizika;
- da obezbijedi potrebnu opremu, instalacije za priključak na električnu energiju i tehničku vodu;
- da primijeni mjere zaštite na radu propisane Zakonom o zaštiti na radu.

Član 12.

Naručilac se obavezuje:

- da Izvođača u što kraćem roku uvede u posao. Pod uvođenjem u posao podrazumijeva se obezbeđenje potrebnih uslova za nesmetano izvođenje radova.;
- da obezbijedi Izvođaču pravo pristupa mjestu izvođenja radova;
- da prije početka radova zajedno sa ponuđačem uradi dinamički plan izvođenja radova koji će biti u skladu sa krajnjim rokom izvođenja radova datim tenderskom dokumentacijom;
- da obezbijedi tehničku dokumentaciju za izvođenje radova;
- da preda Izvođaču Rješenje o imenovanju nadzornog organa;
- da obezbijedi stručno vršenje nadzora nad izvođenjem radova, odnosno da prati realizaciju izvršenja radova i prisustvuje primopredaji radova;
- da izvrši plaćanja prema Izvođaču prema načinu i uslovima kako je to utvrđeno odredbama ovog Ugovora;

- da na zahtjev Izvođača obezbijedi odgovorno lice ili neko drugo lice radi razjašnjenja pojedinih detalja, ako ih sam ne može razjasniti;
- da obezbijedi priključak na električnu energiju i tehničku vodu.

Član 13.

Izvođač će postupiti po primjedbama Naručioca bez posebne naknade, ukoliko takve primjedbe ne predstavljaju promjenu ugovorenog obima posla.

Naručilac je obavezan da u slučaju uočavanja propusta u izvršenju posla pisanim putem pozove Izvođača i da putem Zapisnika zajednički konstatuju uzrok i obim uočenih propusta. Ukoliko se Izvođač ne odazove pozivu Naručioca, Naručilac može angažovati treće lice na teret Izvođača.

Izvođač ima pravo uz saglasnost Naručioca da angažuje druge organizacije ili lica za izvršenje pojedinih djelova ugovorenog posla, uz svoju potpunu i isključivu moralnu i materijalnu odgovornost prema Naručiocu.

Izvođač je dužan da omogući Naručiocu uvid u sve faze izvršenja ugovorenog posla. Ovo se odnosi i na dio posla koji Izvođač povjerava drugoj organizaciji, odnosno drugom licu.

Član 14.

Izvođač je dužan da po završenim radovima povuče sa mjesta izvođenja radova, ukloni preostali materijal, opremu, sredstva za rad i privremene objekte koje je koristio u toku rada, očisti mjesto izvođenja radova od otpadaka koje je napravio i uredi mjesto izvođenja radova.

Član 15.

Naručilac i Izvođač su saglasni da sastavni dio ovog ugovora čine:

- dinamički plan izvođenja radova
- garancija za dobro izvršenje ugovora
- garancija za otklanjanje nedostataka u garantnom roku.

Član 16.

Naručilac je dužan da Izvođača uvede u posao u roku dogovorenom između ugovornih strana, a koji rok neće ugroziti vrijeme izvođenja radova definisano u članu 5 ovog Ugovora.

Član 17.

Izvođač je dužan da za uredno i blagovremeno izvršenje radova na izgradnji objekta koji je predmet ovog ugovora, obezbijedi i angažuje dovoljan broj radnika prema strukturi koja obezbeđuje uspješno izvođenje radova i da na gradilište dopremi potrebnu i kvalitetnu mehanizaciju i opremu za završetak radova, a sve u skladu sa ponudom Izvođača.

Član 18.

Izvođač je dužan da, u vezi sa izvođenjem radova koji su predmet ovog ugovora, uredno i po propisima koji važe u sjedištu Naručioca vodi propisanu gradilišnu dokumentaciju.

Član 19.

Izvođač je dužan da na gradilištu preduzme mjere radi obezbjeđenja sigurnosti izvedenih radova susjednih objekata i radova, opreme, uređenje, instalacija, radnika, saobraćaja, okoline i imovine i neposredno je odgovoran i dužan nadoknaditi sve štete koje izvođenjem ugovorenih radova pričini trećim licima i imovini.

Troškove sprovođenja mjera zaštite snosi Izvođač.

Sva lica zaposlena na mjestu izvođenja radova, za izvršenje radova iz ovog Ugovora imaju biti osigurana od Izvođača o njegovom trošku za sve povrede na radu ili nesreće na poslu.

Ovim osiguranjem moraju biti obuhvaćena sva lica u službi Naručioca i Izvođača.

VI PRIMOPREDAJA

Član 20.

Pregled i primopredaja izvedenih radova vršiće se prema propisima koji važe u sjedištu Naručioca. Obavijest da su radovi završeni Izvođač podnosi Naručiocu preko Nadzornog organa.

Ugovorne strane su u obavezi da komisiji za pregled i primopredaju izvedenih radova, koju obrazuje Naručilac, prije početka njenog rada, stave na raspolaganje svu dokumentaciju u vezi sa izvođenjem radova.

Član 21.

Izvođač je dužan da postupi po primjedbama komisije za pregled i primopredaju izvedenih radova i to u roku koji mu odredi komisija.

Ako Izvođač ne postupi po primjedbama u određenom roku, Naručilac će sam ili preko drugog Izvođača otkloniti utvrđene nedostatke o trošku Izvođača.

Član 22.

Po obavljenom pregledu i primopredaji izvedenih radova i otklanjanju utvrđenih nedostataka, ugovorene strane će preko svojih ovlašćenih predstavnika u roku od 5 dana izvršiti konačni obračun izvedenih radova.

VII OSTALE ODREDBE

Član 23.

U slučaju prekoračenja utvrđenog roka Izvršilac je dužan Naručiocu platiti na ime ugovorene kazne (penale 2,0 % (dva promila) od ugovorene cijene svih radova za svaki dan prekoračenja ugovorenog roka završetka radova. Visina ugovorene kazne ne može preći 5% od ugovorene cijene radova.

Ugovorne strane ovim ugovorom isključuju primjenu pravnog pravila po kojem je Naručilac dužan saopštiti Izvođaču zbog kašnjenja da zadržava pravo na ugovorenu kaznu (penale), te se smatra da je samim padanjem u docnju Izvođač dužan platiti ugovorenu kaznu (penale) bez opomene Naručioca, a Naručilac ovlašćen da ih naplati - odbije na teret Izvođačevih potraživanja za izvedene radove na objektu koji je predmet ovog ugovora ili od bilo kojeg drugog Izvođačevog potraživanja od Naručioca, s tim što je Naručilac o izvršenoj naplati - odbijanju, dužan obavijestiti Izvođača.

Plaćanje ugovorene kazne (penala) ne oslobađa Izvođača obaveze da u cjelosti završi i preda na upotrebu ugovorene radove.

Ako Naručiocu nastane šteta zbog prekoračenja ugovorenog roka završetka radova u iznosu većem od ugovorenih i obračunatih penala - kazne, tada je Izvođač dužan da plati Naručiocu pored ugovorene kazne (penale) i iznos naknade štete koji prelazi visinu ugovorene kazne.

Član 24.

Izvođač garantuje za kvalitet izvedenih radova koji su predmet ovog ugovora, kako je dato u ponudi Izvođača.

Izvođač je dužan da o svom trošku otkloni sve nedostatke na izvedenim radovima, koji se pokažu u toku garantnog roka u roku koji mu odredi Naručilac. Ukoliko Izvođač ne postupi po zahtjevu Naručioca, Naručilac ima pravo da na teret Izvođača otkloni nedostatke angažovanjem drugog Izvođača.

Član 25.

Izvođač se obavezuje da Naručiocu u trenutku potpisivanja ovog Ugovora preda neopozivu, bezuslovnu i naplativu na prvi poziv Garanciju za dobro izvršenje posla na iznos od _____ € (_____ Eura), što čini 5% ukupne vrijednosti Ugovora, bez prava prigovora koja stupa na snagu danom izdavanja i sa rokom važnosti 10 (deset) dana dužem od ugovorenog roka iz ovog Ugovora. Garancija ponude i sredstva finansijskog obezbjeđenja ugovora o javnoj nabavci mogu biti izdata od banke, društva za osiguranje ili druge organizacije koja je zakonom ili na osnovu zakona ovlašćena za davanje garancija.

Član 26.

Izvođač se obavezuje da 24 (dvadesetčetiri) sata prije isticanja roka važnosti garancije za dobro izvršenje posla preda Naručiocu neopozivu, bezuslovnu i naplativu na prvi poziv Garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku na iznos od _____ € (_____ Eura), što čini 5% ukupne vrijednosti Ugovora, bez prava prigovora koja stupa na snagu danom izdavanja i sa rokom važnosti do isticanja garantnog roka definisanog u članu 8 ovog Ugovora. Garancija ponude i sredstva finansijskog obezbjeđenja ugovora o javnoj nabavci mogu biti izdata od banke, društva za osiguranje ili druge organizacije koja je zakonom ili na osnovu zakona ovlašćena za davanje garancija.

Član 27.

Naručilac se obavezuje da neposredno nakon ispunjenja obaveza, na način i pod uslovima iz ovog Ugovora, vrati Izvođaču garancije.

Član 28.

Ovaj ugovor može se raskinuti sporazumno ili po zahtjevu jedne od strana ugovora, ako su nastupili bitni razlozi za raskid ugovora.

Ugovor se raskida pisanom izjavom koja se dostavlja drugoj ugovornoj strani. U izjavi mora biti naznačeno po kom osnovu se ugovor raskida.

Ugovorne strane su saglasne da do raskida ovog Ugovora može doći ako Izvođač ne bude izvršavao svoje obaveze u rokovima i na način predviđen Ugovorom:

- U slučaju kada nadzorni organ Naručioca ustanovi, u toku izvršenja ugovornih obaveza, da kvalitet isporučene i ugrađene opreme i izvedenih radova odstupa od traženog, odnosno ponuđenog kvaliteta iz ponude Izvođača;
- U slučaju da se Izvođač ne pridržava dogovorene dinamike izvršenja posla;
- Ukoliko Izvođač ne izvrši korekciju propusta u realizaciji svojih ugovornih obaveza u roku od 5 (pet) dana od dana prijema zvaničnog upozorenja Naručioca, ili u bilo kom daljem period koji je Naručilac nakon toga pisano odobrio.

Član 29.

Ukoliko dođe do raskida ugovora i prekida radova, Naručilac i Izvođač su dužni da preduzmu potrebne mjere da se izvedeni radovi zaštite od propadanja. Troškove zaštite radova snosi strana ugovora čijom krivicom je došlo do raskida ugovora odnosno do prekida radova.

Član 30.

Za sve što nije definisano ovim ugovorom primjenjivaće se odredbe Zakona o obligacionim odnosima.

Član 31.

Ugovor o javnoj nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila u skladu sa odredbama člana 15 ZJN (Sl.list CG br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) ništav je.

Član 32.

Strane ugovora su saglasne da sve sporove koji nastanu iz odnosa zasnovanih ovim ugovorom prvenstveno rješavaju sporazumno. Pri tom, se po potrebi, mogu koristiti usluge pojedinih stručnih lica ili tijela koja ugovorne strane sporazumno odrede.

U slučaju nemogućnosti takvog rješenja eventualne sporove rješavaće Privredni sud Crne Gore.

Član 33.

Ugovor stupa na snagu danom obostranog potpisivanja i sačinjen je u 4 istovjetnih primjeraka od kojih se, nakon potpisivanja, 2 primjerka dostavljaju Naručiocu, a 2 Izvođaču.

NARUČILAC

DOBAVLJAČ/IZVODJAČ/IZVRŠILAC

SAGLASAN SA NACRTOM UGOVORA

Ovlašćeno lice ponuđača _____
(ime, prezime i funkcija)

(potpis)

Napomena: Konačni tekst ugovora o javnoj nabavci biće sačinjen u skladu sa članom 107 stav 2 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG”, br.42/11, 57/14, 28/15 i 42/17).

prilog 1:

NACRT UGOVORA O ORGANIZOVANJU I SPROVOĐENJU MJERA ZAŠTITE NA RADU I MEĐUSOBNIM PRAVIMA, OBAVEZAMA I ODGOVORNOSTIMA KOD PRUŽANJA USLUGA

*(Ponudāči nijesu u obavezi da dostave u Ponudi ugovor
o organizovanju i sprovođanju mjera zaštite na radu i
međusobnim pravima, obavezama i odgovornostima
kod pružanja usluga)*

U G O V O R

**O ORGANIZOVANJU I SPROVOĐENJU MJERA ZAŠTITE NA RADU I
MEĐUSOBNIM PRAVIMA, OBAVEZAMA I ODGOVORNOSTIMA
KOD PRUŽANJA USLUGA**

Na osnovu Ugovora br. _____ od _____ godine o izvođenju radova za potrebe HE "Piva": _____, zaključenog između EPCG AD Nikšić (Naručilac) i _____ (Izvršilac), nakon otvorenog javnog nadmetanja br. _____, Rješenja o izboru najpovoljnije ponude br. _____ od _____ godine i Ponude Izvođača br. _____ od _____ godine, a na osnovu člana 22 Zakona o zaštiti i zdravlju na radu („Sl.list RCG“, br. 34/14) i člana 17 Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o zaštiti na radu broj 10-00-6810/1 od 08.03.2012. godine, zaključuje se

UGOVOR
O ORGANIZOVANJU I SPROVOĐENJU MJERA ZAŠTITE NA RADU
MEĐUSOBNIM PRAVIMA, OBAVEZAMA I ODGOVORNOSTIMA
KOD IZVOĐENJA RADOVA

Između:

Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić, Vuka Karadžića 2, Nikšić,
ž.r. 535–55–11, Prva banka Crne Gore AD Nikšić, PIB 02002230, PDV reg. br. 20/31–00112-
1 koju zastupa direktor _____ (u daljem tekstu: Naručilac)
i

_____,
ž.r. _____; PIB _____;
koju zastupa direktor _____ (u daljem tekstu: Izvršilac)

PREDMET UGOVORA

Član 1.

Predmet ovog Ugovora je organizovanje i sprovođenje mjera zaštite na radu u toku izvođenja radova: _____.

ORGANIZOVANJE I SPROVOĐENJE MJERA ZAŠTITE NA RADU

Član 2.

U skladu sa Zakonom o zaštiti i zdravlju na radu i aktima EPCG AD Nikšić iz oblasti zaštite na radu: Pravilnika o ZNR (br.10-00-6810/1 od 08.03.2012.god.) i Uputstva za bezbjedan rad u elektroenergetskim objektima (br. 10-00-7370 od 16.03.2012.god) Naručilac se, prije i u toku izvršenja usluga _____, obavezuje da:

- Prije početka izvršenja usluga Izvršioca upozna sa mjestom izvođenja usluga, sa uputstvima koja se odnose na izvođenje usluga, sa internim pravilima i dokumentima vezanim za zaštitu na radu, kao i sa pravilima za poštovanje radne i tehnološke discipline.
- Nadležni rukovodilac obezbijedi nadzor nad izvršenjem usluga i „Nalogom za rad“ odredi odgovornog rukovodioca radova, kao i odgovornu osobu za osiguranje mjesta rada i izdavanje dozvole za rad.

- Odgovorna osoba za osiguranje mjesta rada, prije početka vršenja usluga, izvrši sva potrebna obezbjeđenja na mjestu izvršenja i zajedno sa odgovornim rukovodiocem radova i Izvršiocom izvrši provjeru bezbjednosnih mjera. Nakon obezbjeđenja mjesta rada, u pisanoj formi izda „Dozvolu za rad“.
- Obezbijedi da odgovorna osoba za obezbjeđenje mjesta rada, koja vrši potrebna obezbjeđenja na mjestu izvršenja usluga, ispunjava posebne psihofizičke sposobnosti za ovaj rad, da je obučena i da izvršena provjera njegovog znanja, te da posjeduje odgovarajući izolacioni alat, pribor i uređaje, pomoćna sredstva, zaštitnu opremu, lična zaštitna sredstva i drugo.
- Onemogućiti sve aktivnosti, koje bi doprinijele narušavanju bezbjednosnih mjera na mjestu izvršenja usluga na način što će zabraniti pristup u pogonskim prostorijama, ili uređajima i pogonima u kojima se, ili pomoću kojih se vrše potrebna isključenja ili omogućavaju potrebna obezbjeđenja (zaključavanjem prostora, isticanjem natpisa na ulaznim vratima ili na drugim pogodnim mjestima, ogradjivanjem NN ormara ili uređaja za postizanje drugih potrebnih obezbjeđenja, postavljanjem opomenskih tablica i sl.).
- Odgovorno lice Izvršioca upozna sa načinom postizanja svih potrebnih obezbjeđenja na mjestu izvršenja usluga i dostavi mu pisani dokument “Dozvola za rad u postrojenjima”, potpisan od strane odgovornih lica Naručioca i Izvršioca, kao potvrdu da su izvršena sva potrebna obezbjeđenja.
- Upozna Izvršioca sa posebnim zonama opasnosti, ako postoje (prisustvo svih vrsta instalacija u zoni izvođenja radova uključujući instalacije pod naponom, prisustvo posebno osjetljivih dijelova postojećih elektroenergetskih objekata na kojima se predviđa izvođenje dijela radova, eventualno prisustvo opasnih materija i sl.) i upozna ga sa pravilima za izvođenje radova i pravilima ponašanja u toj zoni.
- Odgovorni rukovodilac radova sa Izvršiocom prati usvojeni plan i dinamiku izvršenja usluga u kojima će biti jasno definisani uslovi vršenja istih.

Član 3.

Izvršilac usluga je obavezan da, prije početka vršenja usluga: _____, stavi na uvid Stručnom licu za zaštitu i zdravlje na radu Naručioca: imenovanje odgovornog lica, spisak zaposlenih koje će angažovati na realizaciji osnovnog Ugovora, uvjerenja o osposobljenosti za bezbjedan rad za sva angažovana lica, uvjerenja o izvršenim zdravstvenim pregledima angažovanih lica; uvjerenja o ispravnosti oruđa, uređaja i transportnih sredstava. Na osnovu Bilateralnog sporazuma, sva dokumentacija treba biti dobijena od ovlašćenih organizacija iz Crne Gore, osim zdravstvenih uvjerenja iz Republika: Srbije, Bosne i Hercegovine i Hrvatske, ukoliko su potpisana od strane doktora medicine rada. Sve navedeno će se konstatovati zapisnikom, potpisanim od strane imenovanog odgovornog lica Izvršioca i stručnog lica Naručioca.

Ukoliko se u toku trajanja ugovornog odnosa ukaže potreba da Izvršilac angažuje i druga lica na realizaciji osnovnog ugovora isti je dužan, da, prije njihovog angažovanja i uvođenja u posao, obavijesti stručno lice za zaštitu na radu Naručioca i uz spisak lica stavi na uvid sve potrebne dokaze kao i za zaposlene iz stava 1 ovog člana, što će se, takođe, konstatovati zapisnikom potpisanim od strane stručnih lica, koje Naručilac i Izvođač odrede.

Član 4.

Izvršilac usluga je obavezan da obezbijedi sprovođenje mjera koje je naložilo lice koje je odgovorno za sprovođenje mjera zaštite na radu i postupka po nalogu ovlaštenog lica Naručioca, ili stručnog lica za zaštitu i zdravlje na radu Naručioca.

Član 5.

Izvršilac usluga je obavezan da preko stručnog lica za poslove zaštite na radu, ili odgovornog rukovodioca radova preduzme sljedeće mjere:

- Imenuje odgovornog rukovodioca.
- Ispunjava i sprovodi sve mjere zaštite i mjere obezbjeđenja koje se odnose na bezbjednost pripadajućih zaposlenih, imovine i sredstava za rad.
- Mjesto vršenja usluga uređuje tako da se na njemu može bezbjedno obavljati rad i kretanje zaposlenih, oruđa i uređaja za rad i transportnih sredstava.
- Mjesto vršenja usluga obezbijedi od pristupa lica koja nijesu zaposlena i od prilaza transportnih sredstava koja ne vrše prevoz za potrebe izvođenja radova.
- Organizuje vršenja usluga tako da zaposleni jednog poslodavca (Naručioca) pri izvođenju radova ili usluga ne ugrožavaju sigurnost i zdravlje zaposlenih kod drugog poslodavca (Izvođača ili Izvršioca), ukoliko se dođe u situaciju da jedni i drugi istovremeno obavljaju radove ili usluge u istim zonama.
- Sva sredstva za rad budu ispravna i periodično pregledana u skladu sa važećim propisima.
- Po potrebi preduzme sve mjere za zaštitu od buke, vibracija, prašine i slično.
- Upotrebljava uređaje za upravljanje, kontrolne instrumente i signalne uređaje.
- Upotrebljava zaštitne naprave, uređaje i blokade na sredstvima za rad.
- Preduzme mjere zaštite na radu na oruđima kod kojih se stvara statički elektricitet, ako koristi takva sredstva.
- Preduzme mjere zaštite na radu na oruđima kod kojih se stvara i izdvaja prašina.
- Preduzme mjere zaštite na radu na oruđima, prilikom čijeg se korišćenja izdvajaju opasne materije (gasovi, para, prašina i sl.).
- Preduzme mjere zaštite na radu na oruđima kod kojih nastaju visoke ili niske temperature.
- Preduzme mjere zaštite na radu na oruđima koja stvaraju buku i vibracije.
- Preduzme mjere zaštite na radu pri korišćenju ručnog mehanizovanog alata.
- Preduzme mjere zaštite na radu pri korišćenju, održavanju i transportu oruđa (sredstava za rad).
- Ne dozvoli emisiju štetnih materija u okolnu sredinu koja bi se javila kao posledica vršenja usluga. Preduzme i sve druge potrebne mjere za zaštitu životne sredine, da upravlja otpadom koji nastane u toku vršenja usluga (sopstveni otpad Izvršioca) i postupka u svemu u skladu sa propisima koji uređuju ovu oblast.
- Zaposleni budu snabdijeveni odgovarajućim sredstvima i opremom lične i kolektivne zaštite na radu u skladu sa važećim propisima.
- Stara se o blagovremenom upućivanju zaposlenih na zdravstvene preglede, ako rade na poslovima sa posebnim uslovima rada i da ne dozvoli rad zaposlenima koji ne ispunjavaju uslove o zdravstvenoj sposobnosti.
- Stara se o ispunjavanju obaveza koje se odnose na osposobljavanje zaposlenih za bezbjedan rad.
- Svojim prisustvom i vršenjem nadzora nad primjenom mjera zaštite na radu obezbijedi sigurno izvođenje naročito opasnih radova koji se obavljaju pod posebnim uslovima rada.

- Udalji, odnosno odstrani sa posla zaposlene koji se ne pridržavaju propisanih mjera zaštite na radu ili ne koriste sredstva i opremu lične i kolektivne zaštite na radu.
- Bez odlaganja obustavi rad čim primijeti da je ugrožen život ili zdravlje zaposlenih.
- Sarađuje sa stručnim licem za zaštitu i zdravlje na radu Naručioca, u sprovođenju mjera zaštite na radu.
- Odmah, a najkasnije u roku od 24 časa, od nastanka, pismenim putem prijavi Inspekciji zaštite na radu svaku smrtnu povredu na radu, kolektivnu povredu na radu i tešku povredu na radu, kao i opasnu pojavu koja bi mogla da ugrozi bezbjednost i zdravlje zaposlenih na gradilištima.
- Obezbijedi da njegovi zaposleni budu jednoznačno obučeni i opremljeni odgovarajućom identifikacionom karticom.
- Obezbijedi da alati, pribori i uređaji, kao i pomoćni materijali i sredstva koja se koriste za realizaciju predmetnih radova, za vrijeme dok su uskladišteni, budu obezbijedjeni od pomjeranja, da se ne nalaze na stazama ili prolazima i da ne predstavljaju smetnju za obavljanje drugih aktivnosti u zoni izvođenja radova ili u zonama skladištenja.
- Obezbijedi da je iznad mjesta kretanja i rada zaposlenih zabranjen prenos tereta, rad i kretanje drugih zaposlenih, ako nijesu preduzete mjere za zaštitu od padajućih predmeta.
- Obezbijedi da uređaji za prenos materijala, djelova i opreme ne smiju da se postavljaju iznad ulazâ u objekte, niti iznad prilazâ za zaposlene, a ukoliko se ovo ne može izbjeći postavljaju se zaštitne konstrukcije od padajućih predmeta.
- Preko odgovornog lica za izvođenje usluga pisanim dokumentom obavijesti Naručioca da su aktivnosti na vršenja usluga završene, uklonjen sav alat, pribor i uređaji, materijal i zaštitna oprema i da su radnici udaljeni sa mjesta izvođenja radova, te da je postrojenje na kojem su se vršile usluge spremno za upotrebu.
- Najkasnije pet dana prije početka vršenja usluga, Inspekciji rada dostavi prijavu o početku izvođenja radova ukoliko je predviđeno da radovi traju duže od 30 radnih dana i na kojima je istovremeno angažovano više od 20 lica.
- Odmah nakon potpisivanja ovog ugovora, imenuje odgovorno lice, koje će u ime Izvršioca sarađivati sa odgovornim rukovodiocem radova Naručioca i stručnim licem za zaštitu i zdravlje na radu Naručioca u postupku primjene i nadzora nad realizacijom ovog Ugovora u sprovođenju mjera zaštite na radu, o čemu će pisanim putem obavijestiti Naručioca.

Član 6.

Sprovođenje mjera iz **Člana 5.** ovog Ugovora vrši Izvršilac usluga, preko ovlašćenog odgovornog lica na gradilištu; stručnog lica za poslove zaštite na radu, ili angažovanjem sa strane ovlašćenog pravnog ili fizičkog lica, sa kojim je Izvršilac prethodno zaključio ugovor o obavljanju određenih poslova iz oblasti zaštite i zdravlja na radu.

Ako lica iz stava 1 ovog člana ustanove da se ne preduzimaju mjere iz **Člana 5.** ovog Ugovora, odmah će upozoriti odgovorno lice – direktora Izvršioca usluga na neizvršavanje pojedinih mjera i zakonske posledice koje mogu da nastanu.

U slučaju kada odgovorno lice – direktor Izvršioca usluga dozvoli dalji rad i pored preduzetih mjera u smislu predložene mjere zabrane rada na radnom mjestu ili upotrebe sredstava za rad, od strane stručnog lica za zaštitu i zdravlje na radu, lica iz stava 1 ovog člana dužna su da o tome obavijeste Inspekciju zaštite na radu.

Član 7.

Izvršilac usluga je obavezan da odredi mjere za pružanje prve pomoći, gašenje požara i evakuaciju zaposlenih, u zavisnosti od vrste radnog mjesta i djelatnosti, kao i od broja zaposlenih i prisustva drugih lica na mjestima izvođenja radova.

Izvršilac je obavezan da u slučaju potrebe obezbijedi prevoz povrijeđenih lica do najbliže zdravstvene ustanove.

Član 8.

Izvršilac usluga je obavezan da u toku izvođenja radova, na podesnim mjestima istakne znakove upozorenja, zabrane i druga obavještenja, a naročito u pogledu:

- zabrane pristupa nezaposlenim licima;
- bezbjednog kretanja zaposlenih, transportnih vozila i radnih mašina;
- mjera zaštite od struje i visokog napona;
- obavezne upotrebe sredstava i opreme lične i kolektivne zaštite na radu i
- svih drugih izvora opasnosti.

OSTALE ODREDBE

Član 9.

Ugovorne strane su saglasne da upoznaju sve zaposlene koji će obavljati poslove, odnosno izvoditi određene radove na mjestu rada sa njihovim pravima i obavezama koja proističu iz pojedinih odredbi ovog Ugovora.

Ovaj Ugovor Izvršilac usluga obavezno dostavlja Inspekciji zaštite na radu, najkasnije 5 (pet) dana prije početka izvođenja radova.

Član 10.

Ugovorne strane su saglasne da se u pogledu trajanja ovog Ugovora, kao i mogućeg otkaznog roka, primjenjuju odredbe osnovnog Ugovora koji su ugovorne strane zaključile za izvršenje usluga: _____ i odredbe Zakona o obligacionim odnosima i Zakona o zaštiti i zdravlju na radu.

Član 11.

Ovaj Ugovor sačinjen je u 4 (četiri) istovjetna primjerka, od kojih su 2 (dva) primjerka za Izvršioca, a 2 (dva) primjerka za Naručioca i to: HE "Piva" 1 (jedan) primjerak i Direkcija za nabavku i logistiku 1 (jedan) primjerak.

IZVRŠILAC USLUGA:

Direktor,

NARUČILAC:

EPCG AD Nikšić
TE "Pljevlja"

Direktor,

UPUTSTVO PONUĐAČIMA ZA SAČINJAVANJE I PODNOŠENJE PONUDE

I NAČIN PRIPREMANJA PONUDE U PISANOJ FORMI

1. Pripremanje i dostavljanje ponude

Ponuđač radi učešća u postupku javne nabavke sačinjava i podnosi ponudu u skladu sa ovom tenderskom dokumentacijom.

Ponuđač je dužan da ponudu pripremi kao jedinstvenu cjelinu i da svaku prvu stranicu svakog lista i ukupni broj listova ponude označi rednim brojem, osim garancije ponude, kataloga, fotografija, publikacija i slično.

Dokumenta koja sačinjava ponuđač, a koja čine sastavni dio ponude moraju biti potpisana od strane ovlaštenog lica ponuđača ili lica koje on ovlasti.

Ponuda mora biti povezana jednim jemstvenikom tako da se ne mogu naknadno ubacivati, odstranjivati ili zamjenjivati pojedinačni listovi, a da se pri tome ne ošteti list ponude.

Ponuda i uzorci zahtijevani tenderskom dokumentacijom dostavljaju se u odgovarajućem zatvorenom omotu (koverat, paket i slično) na način da se prilikom otvaranja ponude može sa sigurnošću utvrditi da se prvi put otvara.

Na omotu ponude navodi se: ponuda, broj tenderske dokumentacije, naziv i sjedište naručioca, naziv, sjedište, odnosno ime i adresa ponuđača i tekst: "Ne otvaraj prije javnog otvaranja ponuda".

U slučaju podnošenja zajedničke ponude, na omotu je potrebno naznačiti da se radi o zajedničkoj ponudi i navesti puni naziv ponuđača i adresu na koju će ponuda biti vraćena u slučaju da je neblagovremena.

Ponuđač je dužan da ponudu sačini na obrascima iz tenderske dokumentacije uz mogućnost korišćenja svog memoranduma.

2. Način pripremanja zajedničke ponude

Ponudu može da podnese grupa ponuđača (zajednička ponuda), koji su neograničeno solidarno odgovorni za ponudu i obaveze iz ugovora o javnoj nabavci.

Ponuđač koji je samostalno podnio ponudu ne može istovremeno da učestvuje u zajedničkoj ponudi ili kao podizvođač, odnosno podgovarač drugog ponuđača.

U zajedničkoj ponudi se mora dostaviti ugovor o zajedničkom nastupanju kojim se: određuje vodeći ponuđač - nosilac ponude; određuje dio predmeta nabavke koji će realizovati svaki od podnosilaca ponude i njihovo procentualno učešće u finansijskom dijelu ponude; prihvata neograničena solidarna odgovornost za ponudu i obaveze iz ugovora o javnoj nabavci i uređuju međusobna prava i obaveze podnosilaca zajedničke ponude (određuje podnosilac zajedničke ponude čije će ovlašćeno lice potpisati finansijski dio ponude, nacrt ugovora o javnoj nabavci i nacrt okvirnog sporazuma i čijim pečatom, žigom ili sličnim znakom će se ovjeriti ovi dokumenti i označiti svaka prva stranica svakog lista ponude; određuje podnosilac zajedničke ponude koji će obezbijediti garanciju ponude i druga sredstva finansijskog obezbjeđenja; određuje podnosilac zajedničke ponude koji će izdavati i podnositi naručiocu račune/fakture i druga dokumenta za plaćanje i na čiji račun će naručilac vršiti plaćanje i drugo). Ugovorom o zajedničkom nastupanju može se odrediti naziv ovog ponuđača.

U zajedničkoj ponudi se moraju navesti imena i stručne kvalifikacije lica koja će biti odgovorna za izvršenje ugovora o javnoj nabavci.

3. Način pripremanja ponude sa podugovaračem/podizvođačem

Ponuđač može da izvršenje određenih poslova iz ugovora o javnoj nabavci povjeri podugovaraču ili podizvođaču.

Učešće svih podugovorača ili podizvođača u izvršenju javne nabavke ne može da bude veće od 30% od ukupne vrijednosti ponude.

Ponuđač je dužan da, na zahtjev naručioca, omogući uvid u dokumentaciju podugovarača ili podizvođača, odnosno pruži druge dokaze radi utvrđivanja ispunjenosti uslova za učešće u postupku javne nabavke.

Ponuđač u potpunosti odgovara naručiocu za izvršenje ugovorene javne nabavke, bez obzira na broj podugovorača ili podizvođača.

4. Sukob interesa kod pripremanja zajedničke ponude i ponude sa podugovaračem / podizvođačem

U smislu člana 17 stav 1 tačka 6 Zakona o javnim nabavkama sukob interesa na strani ponuđača postoji ako lice u istom postupku javne nabavke učestvuje kao član više zajedničkih ponuda ili kao podugovarač, odnosno podizvođač učestvuje u više ponuda.

5. Način pripremanja ponude kada je u predmjeru radova ili tehničkoj specifikaciji naveden robni znak, patent, tip ili posebno porijeklo robe, usluge ili radova uz naznaku "ili ekvivalentno"

Ako je naručilac u predmjeru radova ili tehničkoj specifikaciji za određenu stavku/e naveo robni znak, patent, tip ili proizvođač, uz naznaku "ili ekvivalentno", ponuđač je dužan da u ponudi tačno navede koji robni znak, patent, tip ili proizvođač nudi.

U odnosu na zahtjeve za tehničke karakteristike ili specifikacije utvrđene tenderskom dokumentacijom ponuđači mogu ponuditi ekvivalentna rješenja zahtjevima iz standarda uz podnošenje dokaza o ekvivalentnosti.

6. Oblik i način dostavljanja dokaza o ispunjenosti uslova za učešće u postupku javne nabavke

Dokazi o ispunjenosti uslova za učešće u postupku javne nabavke i drugi dokazi traženi tenderskom dokumentacijom, mogu se dostaviti u originalu, ovjerenoj kopiji ili neovjerenoj kopiji.

Ponuđač čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija dužan je da prije zaključivanja ugovora o javnoj nabavci dostavi original ili ovjerenu kopiju dokaza o ispunjavanju uslova za učešće u postupku javne nabavke.

Ukoliko ponuđač čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija ne dostavi originale ili ovjerene kopije dokaza njegova ponuda će se smatrati neispravnom.

U slučaju žalbenog postupka ponuđač čija se vjerodostojnost dokaza osporava dužan je da dostavi original ili ovjerenu kopiju osporenog dokaza, a ako ne dostavi original ili ovjerenu kopiju osporenog dokaza njegova ponuda će se smatrati neispravnom.

Ponuđač može dostaviti dokaze o kvalitetu (sertifikate, odnosno licence i druge dokaze o ispunjavanju kvaliteta) izdate od ovlašćenih organa država članica Evropske unije ili drugih država, kao ekvivalentne dokaze u skladu sa zakonom i zahtjevom naručioca. Ponuđač može dostaviti dokaz o kvalitetu u drugom obliku, ako pruži dokaz o tome da nema mogućnost ili pravo na traženje tog dokaza.

Dokazi sačinjeni na jeziku koji nije jezik ponude, dostavljaju se na jeziku na kojem su sačinjeni i u prevodu na jezik ponude od strane ovlašćenog sudskog tumača, osim za djelove ponude za koje je tenderskom dokumentacijom predviđeno da se mogu dostaviti na jeziku koji nije jezik ponude.

7. Dokazivanje uslova od strane podnosilaca zajedničke ponude

Svaki podnosilac zajedničke ponude mora u ponudi dokazati da ispunjava obavezne uslove: da je upisan u registar kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata; da je uredno izvršio sve obaveze po osnovu poreza i doprinosa u skladu sa zakonom, odnosno propisima države u kojoj ima sjedište; da on odnosno njegov zakonski zastupnik nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela organizovanog kriminala sa elementima korupcije, pranja novca i prevare.

Obavezni uslov da ima dozvolu, licencu, odobrenje ili drugi akt za obavljanje djelatnosti koja je predmet javne nabavke mora da dokaže da ispunjava podnosilac zajedničke ponude koji je ugovorom o zajedničkom nastupu određen za izvršenje dijela predmeta javne nabavke za koji je Tenderskom dokumentacijom predviđena obaveza dostavljanja licence, odobrenja ili drugog akta.

Fakultativne uslove predviđene Tenderskom dokumentacijom u pogledu ekonomsko – finansijske sposobnosti i stručno – tehničke osposobljenosti podnosioci zajedničke ponude su dužni da ispune zajednički i mogu da koriste kapacitete drugog podnosioca iz zajedničke ponude.

8. Dokazivanje uslova preko podugovarača/podizvođača i drugog pravnog i fizičkog lica

Ponuđač može ispunjenost uslova u pogledu posjedovanja dozvole, licence, odobrenja ili drugog akta za obavljanje djelatnosti koja je predmet javne nabavke i u pogledu stručno – tehničke i kadrovske osposobljenosti dokazati preko podugovarača, odnosno podizvođača.

Ponuđač može stručno – tehničku i kadrovsku osposobljenost dokazati korišćenjem kapaciteta drugog pravnog i fizičkog lica ukoliko su mu stavljeni na raspolaganje, u skladu sa zakonom.

9. Sredstva finansijskog obezbjeđenja - garancije

9.1 Način dostavljanja garancije ponude

Garancija ponude koja sadrži klauzulu da je validna ukoliko je perforirana dostavlja se i povezuje u ponudi jemstvenikom sa ostalim dokumentima ponude. Na ovaj način se dostavlja i povezuje garancija ponude uz koju je kao posebni dokument dostavljena navedena klauzula izdavaoca garancije.

Ako garancija ponude ne sadrži klauzulu da je validna ukoliko je perforirana ili ako uz garanciju nije dostavljen posebni dokument koji sadrži takvu klauzulu, garancija ponude se dostavlja u dvolisnoj providnoj plastičnoj foliji koja se zatvara po svakoj strani tako da se garancija ponude ne može naknadno ubacivati, odstranjivati ili zamjenjivati. Zatvaranje plastične folije može se vršiti i jemstvenikom kojim se povezuje ponuda u cjelinu na način što će se plastična folija perforirati po obodu svake strane sa najmanje po dvije perforacije kroz koje će se provući jemstvenik kojim se povezuje ponuda, tako da se garancija ponude ne može naknadno ubacivati, odstranjivati ili zamjenjivati, a da se ista vidno ne ošteti, kao ni jemstvenik kojim je zatvorena plastična folija i kojim je uvezana ponuda. Ako se garancija ponude sastoji iz više listova svaki list garancije se dostavlja na naprijed opisani način.

Garancija ponude se prilaže na način opisan pod tačkom 3 ovog uputstva (način pripremanja ponude po partijama).

9.2 Zajednički uslovi za garanciju ponude i sredstva finansijskog obezbjeđenja ugovora o javnoj nabavci

Garancija ponude i sredstva finansijskog obezbjeđenja ugovora o javnoj nabavci mogu biti izdata od banke, društva za osiguranje ili druge organizacije koja je zakonom ili na osnovu zakona ovlašćena za davanje garancija.

U garanciji ponude i sredstvu finansijskog obezbjeđenja ugovora o javnoj nabavci mora biti naveden broj i datum tenderske dokumentacije na koji se odnosi ponuda, iznos na koji se garancija daje i da je безусловna i plativa na prvi poziv naručioca nakon nastanka razloga na koji se odnosi.

U slučaju kada se ponuda podnosi za više partija ponuđač može u ponudi dostaviti jednu garanciju ponude za sve partije za koje podnosi ponudu uz navođenje partija na koje se odnosi i iznosa garancije za svaku partiju ili da za svaku partiju dostavi posebnu garanciju ponude.

10. Način iskazivanja ponuđene cijene

Ponuđač dostavlja ponudu sa cijenom/ama izraženom u EUR-ima, sa posebno iskazanim PDV-om, na način predviđen obrascem "Finansijski dio ponude" koji je sastavni dio Tenderske dokumentacije.

U ponuđenu cijenu uračunavaju se svi troškovi i popusti na ukupnu ponuđenu cijenu, sa posebno iskazanim PDV-om, u skladu sa zakonom.

Ponuđena cijena/e piše se brojkama.

Ponuđena cijena/e izražava se za cjelokupni predmet javne nabavke, a ukoliko je predmet javne nabavke određen po partijama za svaku partiju za koju se podnosi ponuda dostavlja se posebno Finansijski dio ponude.

Ako je cijena najpovoljnije ponude niža najmanje za 30% u odnosu na prosječno ponuđenu cijenu svih ispravnih ponuda ponuđač je dužan da na zahtjev naručioca dostavi obrazloženje u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama ("Službeni list CG", broj 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17).

11. Nacrt ugovora o javnoj nabavci

Ponuđač je dužan da u ponudi dostavi Nacrt ugovora o javnoj nabavci potpisan od strane ovlašćenog lica na mjestu predviđenom za davanje saglasnosti na isti.

12. Blagovremenost ponude

Ponuda je blagovremeno podnesena ako je uručena naručiocu prije isteka roka predviđenog za podnošenje ponuda koji je predviđen Tenderskom dokumentacijom.

13. Period važenja ponude

Period važenja ponude ne može da bude kraći od roka definisanog u Pozivu.

Istekom važenja ponude naručilac može, u pisanoj formi, da zahtijeva od ponuđača da produži period važenja ponude do određenog datuma. Ukoliko ponuđač odbije zahtjev za produženje važenja ponude smatraće se da je odustao od ponude. Ponuđač koji prihvati zahtjev za produženje važenja ponude ne može da mijenja ponudu.

14. Pojašnjenje tenderske dokumentacije

Zainteresovano lice ima pravo da zahtijeva od naručioca pojašnjenje tenderske dokumentacije u roku od 22 dana¹⁵, od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije.

¹⁵u skladu sa članom 56 stav 2 Zakona o javnim nabavkama

Zahtjev za pojašnjenje tenderske dokumentacije podnosi se u pisanoj formi (poštom, faxom, e-mailom...) na adresu naručioca.

Pojašnjenje tenderske dokumentacije predstavlja sastavni dio tenderske dokumentacije.

Naručilac je dužan da pojašnjenje tenderske dokumentacije, dostavi podnosiocu zahtjeva i da ga objavi na portalu javnih nabavki u roku od tri dana, od dana prijema zahtjeva.

II IZMJENE I DOPUNE PONUDE I ODUSTANAK OD PONUDE

Ponudač može da, u roku za dostavljanje ponuda, mijenja ili dopunjava ponudu ili da od ponude odustane na način predviđen za pripremanje i dostavljanje ponude, pri čemu je dužan da jasno naznači koji dio ponude mijenja ili dopunjava.

**OVLAŠĆENJE ZA ZASTUPANJE I UČESTVOVANJE U POSTUPKU
JAVNOG OTVARANJA PONUDA**

Ovlašćuje se (ime i prezime i broj lične karte ili druge identifikacione isprave) da, u ime (naziv ponuđača), kao ponuđača, prisustvuje javnom otvaranju ponuda po Tenderskoj dokumentaciji (naziv naručioca) broj _____ od _____. godine, za nabavku (opis predmeta nabavke) i da zastupa interese ovog ponuđača u postupku javnog otvaranja ponuda.

Ovlašćeno lice ponuđača

(ime, prezime i funkcija)

(potpis)

M.P.

Napomena: Ovlašćenje se predaje Komisiji za otvaranje i vrednovanje ponuda naručioca neposredno prije početka javnog otvaranja ponuda.

UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU

Zainteresovano lice (lice koje je blagovremeno tražilo pojašnjenje tenderske dokumentacije, lice koje u žalbi dokaže ili učini vjerovatnim da je zbog pobijanog akta ili radnje naručioca pretrpjelo ili moglo pretrpjeti štetu kao ponuđač u postupku javne nabavke) može izjaviti žalbu protiv ove tenderske dokumentacije Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javnih nabavki počev od dana objavljivanja, odnosno dostavljanja tenderske dokumentacije najkasnije deset dana prije dana koji je određen za otvaranje ponuda.

Žalba se izjavljuje preko naručioca neposredno, putem pošte preporučenom pošiljkom sa dostavnicom ili elektronskim putem sa naprednim elektronskim potpisom ako je tenderskom dokumentacijom predmetnog postupka predviđeno dostavljanje ponuda elektronskim putem. Žalba koja nije podnesena na naprijed predviđeni način biće odbijena kao nedozvoljena.

Podnosilac žalbe je dužan da uz žalbu priloži dokaz o uplati naknade za vođenje postupka u iznosu od 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke, a najviše 20.000,00 eura, na žiro račun Državne komisije za kontrolu postupaka javnih nabavki broj 530-20240-15 kod NLB Montenegro banke A.D.

Ukoliko je predmet nabavke podijeljen po partijama, a žalba se odnosi samo na određenu/e partiju/e, naknada se plaća u iznosu 1% od procijenjene vrijednosti javne nabavke te /tih partije/a.

Instrukcije za plaćanje naknade za vođenje postupka od strane žalilaca iz inostranstva nalaze se na internet stranici Državne komisije za kontrolu postupaka javnih nabavki <http://www.kontrola-nabavki.me/>.